JUNE 16, 1951

(20th year of publication)



as thousands sit and shiver



Dr. P. ka I. Seme, shown standing in the picture, is chatting to Prince Cyprian Bhekuzulu. The picture was taken on the Rand when the Prince had paid a visit. Dr. Seme was legal adviser to African chiefs in the Union and the Protectorates.

Many mourn the death of notable African leader

Barely a week after receiving news of the passing of one of their most beloved and highly respected leaders. Africans had another great shock when Dr. Pixley ka I. Seme's death followed on June 7 after a short illness. Dr. Seme's remains will be interred tomorrow (Sunday, June 17) at the Newsday. June 17), at the Newclare Cemetery, Creousus after a national memorial service in the Bantu Men's Social Centre, Johannes-

Today, Saturday June 16, the body of Dr. Seme will lie in state in St. Cyprian's Anglican Church, 185, Anderson Street Johannesburg, from 5 p.m. On Sunday, it will be taken to the Bantu Men's Social Centre for the service which starts at 10 a.m. and at which Dr. J. S. Moroka, African National Congress President-General will

Other speakers will include Mi S. P. M. Sukati, B.A., and official representative of Paramount Chief of Swaziland, Sobhuza II. O.B.E. as well as Provincial Presidents of the African National Congress. The cortege will leave St Cyprian's Church after a funeral commencing at 12.30 p.m. proceeding to Croesus.

He added that Dr. Some expert knowledge of tribal problems stood his clients in good stead.

In a tribute to Dr. Seme, Mr. Selope Thema said that Dr. Seme played a leading role in the cultivation of the spirit of unity. Finding that there were many African organisations in the country, all preaching the gospel of unity but

Educated in America, Dr. Seme matriculated at the Mount Hermon unable to pool their resources, he Mass., and proceeded to decided to appeal to the chiefs Columbia University where he obtained the B.A. degree, having majored in classics and political

In England, he entered Oxford University as a senior foreign student for the B.C.L. degree. In 1910 he was called to the Bar in the honourable society of the Middle Temple. He continued M.P.C., with a razor on May 22, his studies at Amsterdam appeared before Mr. V. F. Houzet in the Cape Town Magistrate's

Returning to South Africa, he founded the newspaper. Abantu-Batho when, after practising for was adjourned until June 26. Bail some time in Volksrust, he moved of £5 was allowed to stand.

Assisted housing

are the first to start. Under the scheme, the problem of finding building materials is borne by the office of the Germiston City Nonlised in chief's cases and was a re-cognised authority in Native law and administration. Displaying outstanding ability in the law courts, he was respected by mem-bers of the legal profession and the heach

Dr. Seme figured in many leading cases heard in the courts of the land, but never took his success as a personal compliment. At one time in England, while working for a legal firm, he took statements from the late General Smuts who had come to consult the firm.

Paying a tribute to the late Dr.

He added that Dr. Some's ex-pert knowledge of tribal prob-loms stood his clients in good

Alleged assault

of M.P.C.

Clifton Wade, 65, a European bookbinder, of 18 Hofmeyr Street, Gardens, who is charged with

Gardens, who is charged with assaulting Mr. Fred Carneson,

No evidence was led and the case

Court on Tuesday.

six others.

Seme, Advocate L. R. Dison, of Johannesburg said that Dr. Seme and leaders for the formation of an outstandingly distinguish-

"His practice was a large and aried one. As an expert in Native Law and Administration, a tracted clients from all over the Union and the Protectorates. He was an indefatigable worker, and laye of his very best in the integration of the protector of his very best in the integration of the protector of his very best in the integration. The response was great, and, inspired by it, he summoned a convention to be held at Bloemfontein n January 1912.

WORK

These two pictures above and be-

low right, show research work in Scotland into animal nutrition.

Farmers everywhere will be

watching with interest the de-

velopments of this work as it is

designed to benefit timber hus-

SENATORS S

SATURDAY.

THE PUBLIC AND PARLIAMENT SHOULD BE GIVEN TIME TO STUDY BILLS SUCH AS THE BANTU AUTHORITIES BILL, BEFORE THEY WERE IN-TRODUCED, SENATOR DR. E. H. BROOKES, TOLD THE

Senator Brookes added that instead of abolishing the Natives' Representatives Council the Minister should first have worked out some system of obtaining the national African view.

Senator G. Heaton Nicholls said

the Minister was proceeding hastily without discussing any alternative with Africans.

Senator J. M. Conradie said that the abolition of the N.R.C. should be postponed until something else

Senator W. G. Ballinger said that tribalism as contained in this Bill would only hold back the progress of both Africans and South Africa.

The Minister of Native Affairs
Dr. Verwoord, replying to the debate said great stress was laid on
the fact that the Natives' Representative Council was to be abor. sied, but little importance was attached to what was being given

thems adds, the Arrican people have lost the death of their manager the roll have a driving force which alone with a driving force which alone with the roll of th

Present and future developments

which the Benoni Town Council

has designed for the welfare of

vithin its jurisdiction, were out-

ned in an address by Councillor

on-European Affairs Committee ad Chairman of Benoni Joint-

In its desire to provide em-ployers of African labour in

Benoni with the best and most

efficient labour force in the coun-

try, the Council, following its progressive policy, fully realises

two important factors, he said.

These were that the degree of African labour efficiency depends very largely upon sound organisa-

ion of family life and living con-

A Davey, Chairman of Benoni

African community falling

to the Natives. The Council was a useless body which was being replaced by form of self-government in the Native areas. A similar form of selfgovernment would be given to the Natives in the urban areas.

Commenting on the Bill, Mr. S. P. Sesedi, President of the Locations Advisory Boards Congress of S.A., said it was an apartheid inspired piece of legislation which would in time prove another failure in the White man's efforts to children." think and dream for the Bantu, reports Sapa.

The Bantu Authorities Bill was intended to compensate for the abolishing of the N.R.C., said Mr. Sesedi. Dr. Verwoerd contended that the Council TRIBUTES PAID DR. SEME ON HIS GREAT

Benoni plans for the welfare of its

of the town.

ing rights which the Council felt Mr. This historic gathering was attended by chiefs and leaders from all over the Union and the High Gommission territories, and on January 8. was born what is known today as the African National Congress.

Were humanitarian and legitimate.

"Surely the Minister is aware that it is natural for people denied citizenship and the rights of human beings to make demands for a number of years principal of the Randfontein Methodist School was on the Ladyselborne A.M.E.

School master known in the Frank val and the Bechuanaland the Bechuanaland the Bechuanaland the Bechuanaland the Bechuanaland Protectorate.

Mr. Padi, who died on June 2, was for a number of years principal of the Randfontein Methodist School the Randfontein Methodist School staff.

School staff.

Such was the high esteem in

Last weekend, teachers from

In the passing of Dr. Seme, Mr. Thema udds, the African people Mr. Sesedi. "The present Bill will never be able them to rise from obscults

affected by his home life and en-

vironment," Cllr. Davey said. On

nd Chairman of Benoni Jointddvisory Boards last Saturday.

The Davey was speaking at the bening of the new Advisory Board Chamber in Benoni Localidad Company of the new Advisory lation must play a greater part in contraction. The new township, modern shops had been erected, parks and children's play grounds were under construction. Clir. Davey referred to roads and the erection of a solation must play a greater part in centre in the township. The

otherwise, that has rested on the

shoulders of European ratepayers

"The Council looks forward to

the time when it will be able to

boast of a Native community and

Added to the weather, was the

serious coal shortage affecting all

residents in Johannesburg. In a

number of homes in the Native ownships, not a tin full of coal

Memories of the life, work and example of Stephen Maputle Mphahlele, a former supervisor of schools who before his death had given 40 years to African education in the Transvaal, were recalled when further tributes were Sophiatown residence and presented Mrs. R. Mphahlele, his widow, a gift of £140. 2s. 8d. paid to him last Saturday. "This will educate the children of Mr. Mphahlele." said Mr. Forestalled by death, African

teachers and pupils in the provi-nce have been robbed of an oppor-Theo Twala, senior supervisor of schools in the Transvaal and tunity to express tangible appre-ciation of Mphahleles work at a special function. A fund has now a life-long friend and colleague of Mr. Mphahlele. been started to commemorate his

At a similar gathering this year, another group of teachers from the the Boksburg inspectorial circuit gathered at Mphahlele's former West Rand inspectorial circuit, presented Mrs. Mphahlele with £128.0s, 11d., also for the same purpose

Mr. Twala said that the Boksburg circuit teachers still remem-bered Mr. Mphahlele's work among them. "The teachers and children contributed freely to this fund in order to present Mrs. Mphahlele this gift to enable her educate her

Among Johannesburg's worst sufferers during the cold spell last week-end were thousands of Africans living in Native townships and neighbouring emergency camps, Old people, children and sick people, shivered during the three days and nights from Friday to Sunday. The only means of keeping themselves warm was to resort to primus stoves used for cooking purposes.

At many coal yards women were o be seen standing in long queues lad in blankets, for coal. But nany of them went back to their tomes disappointed.

A few coal suppliers who have small amount available in their locks, supply regular customers

Unscrupulous dealers enjoyed a profitable week-end. So grea: was the need for coal that housewives in the townships paid prices much in excess of normal costs. In some cases a bag fetched three times its normai worth.

From all accounts it indeed must have been a record week-end for the unscrupulous coal dealers.

Funeral parlour

Owing to pressure of work, professor D. D. T, Jabavu, has written to the propietors of the Jabavu-Moroka funeral parlour at Jabavu township, that he is unable to be on the Rand tomorrow (Sunday, June 17).

The Bantu World learns that the official opening of this parlour, will as a result, take place

lour, will as a result, take place in July at which time, Professor Jabavu will be in Johannesburg.

where he succeeded the late Mr.

Such was the high esteem in which he was held in Bechuanaland, that when he sought a

transfer from the territory, there.

was great difficulty in granting

A further example of the regard or him was the number of people who came from all corners of the

Biting cold winds did not deter |

instead of sticking to advising the Government, had more than 700 people from attending the funeral last Saturday of Meshack M. Padi, were humanitarian and legitimate. school master known in the Trans- Stephen Maputle Mphahlele.

competition

a panacea for all evils. It will inspire the Moute present the Moute present the announcement of the civil-tull officenship rig: an urget drawing competition representation in the Government of the country, a logical conception in a Christian democratic country."

Due to unforseen difficulties. The announcement of the civil-ture of the country of the country of the country of the country.

a pioneering nature, and one which

I sincerely suggest is destined to

play an important part in solving

In the new township, modern

"There is no doubt that the our housing problems, not only unlity of a man's work is mostly

quality of a man's work is greatly Africa," he added.

reduce the burden, financially and delinquency.

ountry to attend his funeral, Rev. D. K. Mabotja, assisted by Revs. S. M. Mdebuka, J. Magodielo, N. B. Tantsi and Phatudi officiated at Among speakers were Dr. W. F. Nkomo, Mr. S. P. Kwakwa. principal of Ladyselborne High

School; Mr. H. Lethoba principal of the Ladyselborne A. M. E. School.

Funeral of a "Russian"

Owing to the death of a comrade, Russians were busy at New-clare last Sunday from midnight handling its own affairs. It must assume more responsibility and so assist in the problem of juvenile them to contribute 5s each towards the funeral at Moroka.

to Johannesburg. Dr. Seme specia-

Under what is termed the "assisted housing scheme," the first stage of the home-ownership plan for Germiston Africans has started with the erection of two cottages at Natalspruit.

Two Germiston Location lodg-ers, the casting of the foundations of whose cottages is underway. European Affairs Manager.
Ma'erial supplied to people who

decide to build their own houses is purchased out of £75 which the City Council is prepared to lend on very easy terms.

HONOURS

agricultural chemistry. **CAR-SMASH** VICTIMS Two survivors of the motor accident, when a car from Johannesburg packed with passengers was involved in a collision with a TO JO'BURG shannesburg-bound mail train at

railway crossing near Bloemfon-tein have arrived in Johannes-burg where they are receiving As soon as she has recovered sufficiently enough to travel reatment at the Coronation Hospieither by rail or by road, she They are Mrs. Elizabeth Maggawill be returned to Johannesshela and her three-year old son burg. Both her parents died in the smash.

Mr. Malome Magqashela nusband, died in the accident with The car in which the Hlazo family were travelling was bound One of the three survivors, for Herschel in the Cape.

Agnes Hiazo, is still lying in the Bloemfontein Hospital and is re-A fund-raising campaign has been launched in the Western ported to have suffered severe areas of Johannesburg particularly Western Native Township. from where the deceased and the survivors came.

The campaign is headed by members of the local Advisory Board and volunteer street collectors have been engaged in house to house collecting.



fully efficient labour force which will be economic in every sense." Referring to developments he mentioned the appointment of a highly qualified manager for Benoni Non-European Affairs and the appointment of a senior superintendent as well as the creation of a welfare branch under the competent and sympathetic guidance of an experienced welfare officer, also the setting up of a labour bureau to connect em-

clerks had been appointed in the location administrative offices, salaries being attractive. Of the 520 four-roomed economic houses in the new Wattville Township, Clir. Davey said they were provided with electricity, and this was only a beginning to a much larger scheme. The foundations of a further 750 are already being laid.

"Being the first of its kind in the Union, this scheme is one of

Programme to welcome African Methodist Bishop

Methodist Episcopal Church in Maseru on June 9, where it pro-vided an interesting evening programme to welcome the Bishop of The African Methodist Episcopal Church in South Africa, The Right Reverend Bishop I. H.

In preparation of a music competition to be held in October this year, in Johannesburg, the Bantu Harlorangia Branch of the African Methodist Eniscopal Church in

Red withdrawal

The main body of Communists being associated with the had apparently withdrawn from the base of their defence triangle in Central Korea and moved to-

Among those who gave addresses were Mr. P. Duncan, who said that he had been honoured by tinguished American guests of the Church," and expressed hope that the A.M.E. Church will prosper in the Territory. "What has impressed me very much," he said, "is the link Basutoland has estab-

lished with America." Mr. N. M. Tlale spoke on behalf of Maseru people, Dr. E. M. Maema said he looked forward to seeing one day a Mosotho Bishop of the A.M.E. Church in Basutoland.

The cigarette you always enjoy!



VICERO PLAIN - CORK - FILTER

In 20's and 50's even Pack - Plain or Cork Tips ded Pack - Filter Tips

The 24 who obtained complete passes are: Nurses Hafiza Asvat, Edith Bontshela Penelope Cembi, Harriet Gamede, Eugenia Godlo, Ontebile Lefhoko, Edith Mashiya-Gertrude Maxhele, Winnifred Mariei, Pasta Mahara, Catharian Pasta Maha yizi, Beauty Mkhonza- Catherine, Modisa, Dorah Moleka- Evelyn

ed with honours in practical por-

Church opening

Followers of the A.M.E. faith will be seen in their numbers at Jabavu township tomorrow when a new church building will be pened by Bishop Bonner in the

22

PER AND

The establishment of this church in the township is another step forward towards providing residents with their respective church buildings. Very soon, we learn, buildings. Very soon, we the D.R. Church, now in process of building, will be completed.

NURSING

Of the 25 candidates who com-pleted their final examinations in nursing conducted by the South African Nursing Council in March Mphahlele Evelyn Mqingwa-na, Victoria Msibi, Ame-lia Ndzipo, Evelyn Neer. Dinah Ntloko, Lydia Siboto, Isabella Si-lwana, Agnes Velelo, Tryphina Zi-kode, Elizabeth Mashinini and at the Baragwanath Hospital, one candidate. Nurse Stell Mavi, pass-Irene Nxumalo.

> The following from Boksburg-Benoni Hospital passed their medical and surgical examination held in March 1951: T. L. Lebata, N. Njozela S. C. Sekhuthe and E Thothongwana.

from this hospital are P/N S. J. Engelbrecht, M. L. Fairbrass, S. E. Kok; M/P/N J. T. Hattingh, D. R. Honey and K. C. Leece.

Music contest

On Saturday night, June 16 (today), a mass competition of the Bantu music traditional singers, popularly styled "mbube", will be held at the No. 3 Polly Street Centre, Johannesburg. Male choirs who will enter for the competition are expected from as far away as Nigel and Venterspost.

Bonner.

The Bantu Harmony which is formed and led by Mr. L. T. Makhema of the Orlando Choristers repute, is said to have a promising future.

At the Emmanuel Church Hall, volume terrain and determined recompetition are expected from as far away as Nigel and Venterspost.

Bonner.

The Bantu Harmony which is formed and led by Mr. L. T. Makhema of the Orlando Choristers repute, is said to have a promising future.

At the Emmanuel Church Hall, volume terrain and determined recomplication are expected from as far away as Nigel and Venterspost.

Bonner.

Bonner.

The Bantu Harmony which is formed and led by Mr. L. T. Makhema of the Orlando Choristers repute, is said to have a promising future.

Coas: sector, where bad weather, ough terrain and determined recomplication are expected from as far away as Nigel and Venterspost.

TSA FREISTATA LE TRANSVAAL

POTSO: "Bantu World" e hla-hetsoe ke kotsi, empa ha e re tsi-bise. Kapa ha se kotse? "Phafa" o kae? A ekaba o khutletse Germany, kapa Kilimanjaro, moo a kileng a inatu tang pakenra o faea tsebang, mohlomong o sa pho-mola ho re ngolla litaba.

Haeba "Phafa" ha sa tla re ngolla litaba kurateng ena, ho ntse ho lokile. Re tla qapa leqeka.

Vekeng ena e tlang, "Phafa-iyana" o tla ihlahisa maqepheng ana. Le mo shebeng. Li-taba tsa hae tsohle li tla tsoa bukeng ea Libuka, Bebele.

li ho lome joale ka letsetse.

Joale ka lebitso, "Phafanyana"

Re tla batlisisa haholo, hore Nketsi. Ngoana enoa o ile a hlahe-na re tshoanetse ho sebeletsa o loa ke kotsi ea mollo. O ile a cha feng ho Marena ana a mabeli, a orametse paolo. Mollo oa mo kapa Marena ana a ratana, a se- ts'oara liaparo. beletsa, kapa a arohane a hloya- O falletse ka

rona Jesu Krese, o be le moya oa bona ba Forismith. Ntatae ke moe- pane le ba Basoeu, role la kubella lona— Amen!— "Phafanyana" fangele teng le ena. (Phafa o ntse a le teng.-Mor.)

* • WEPENER: Maoba ka li 13 May team ea hae mona e ne e hlasetsoe ke team e 'ngoe ea Bloemfontein ea (Railway). Team time, o tla a tenne kobo ea hae ra Mngumezulu. Joale kajeno lena Bloemfontein ea (sebahala ka lebitso joaloka Basotho. Ha a kula a khao motseng oa hae koa Evaton.

Ke hloleha ho bolela ba neng ba

Eitse ka 1.30 p.m. mokhoa oa galeha ka ho second leagues. Ao! Bashemane ba ts'oarana ka thata Ba tjeka bashemane eaba ea e ba half-time ho se (score), Eitse ha e

BOPAKI BO TIILENG Lipilisi tse tumileng Tsa liphio le senya Lia hlatsoa li hloekise mali



Makholo a mangata a batho a fumane thuso ka ho sebelisa Bipilisi tiena ho thoeng ke B.B. Tablets. Lena ke la leng la mangolo ao re a amoltetseng.

"Ke kopa hare u nthomelle botlolo e kholo so Is. Il. Tablets hobone ha he batle ho fula hantle no turns joule hobone he phelite ko mor a ho tr'ogrea he ramather

Ha u ti ceroc ke ramathesele, le liphio le s bere, u ne le molikoslikosne, lirho tse hanang ho sebersa, senya se fokulang, litho



hiko: 1/6, 2/6, 4/6. S. A. Agents P.O. Box 7710, Johannesbur

WE TRUST YOU

Modern and Beautiful

Furniture For Your Home

Walnut Dining Room Suites

Walnut Chesterfields

Studio Suites—Stoves

CALL TO-DAY TO:-

Beds-Mattresses-Linoes

Kitchen Schemes-Tables

a kileng a ipata teng nakong e fetileng? Kapa o jeloe ke litau tsa ea lipalong, ao che ka 'nete tsa haea lipalong, ao che ka 'nete tsa haEa re ka di 31-5-51, Try Again a tla thusa. na ho kena, ho neng ho bile ho bonahala hore ka matla ba lekana. be a tshameka gape le Violets

ka hara lebala. Eitse ha li pheto sephadi sa ba se golo tota. Go tinoha ka utloa motho a hoeletsa a tse Violets L.T.C. Eo a re siileng
re "Ha li e skuuring" Ao tsa luke Sello Richard Marungwane, o mela ka ho Qibing. Methaka ea tihokafetse ka di 26-5-51. O kutse
betsetsa ea pele goal. Khele! ea lomakanyana fela.

ke seng, le metsoalle le re
ka basadi ba rekisang literateng
tsa motse. Hara banna e bile ntate
David S. Modise wa Bothsabelo
Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Modise wa Bothsabelo
Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Modise wa Bothsabelo
Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Modise wa Bothsabelo
Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Modise wa Bothsabelo
Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Modise wa Bothsabelo
Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lekgetho
David S. Mong. William Lepule, Joseph Mangaung ke Mrs Virginia Lek betsetsa ea pele goal. Khele! ea lomakanyana fela. ba monyako joale o butsoe c

Papali ea fela ka moea o motle lo bosigo, a le baya mo mosa- holo hore ntlo ea (Dairy) Thekiso moo a tsoa khutla tenk ka leeto haholo. —A. P. M. —Semanyamanyai

mong wa gagwe; le ne le lactsa palo 10,000—na ekaba se feta ka palo 10,000—na ekaba ke eona toka palo 10,000—na ekaba ke eona toka

Taba tse re tla qalang ka tsona vekeng ena etlang. Ke tsena
"Molimo le Balimo"

"Molimo le Balimo"

mong wa gagwe; le ne le lactsa palo 10,000—na ekaba se feta ka palo 10,000—na ekaba ke eona toka

O ne a kwadile ka sone sele 'nete?

English ke lekolwane la ngwaga

MATLO A MACHA

Ntate Wm. Lepule a bolela gorc bara le baradi baea hola, ba nyaka phitlhong ya gagwe.

"Molimo le Balimo"

"M

Deletsa, kapa a arohane a hloyane.

Marena ana a na le matla a bosiu a ena le ntatemoholo oa hae bosiu a ena le bana. Nkhono oa hae ena o hopole. Banabeso, Mohau oa Morena ka kotsi ena. Taba e 'ngoe hape be ka kotsi ena. Taba e 'ngoe hape e e bohloko ke ena, ntataa le 'mae e 'mae e bohloko ke ena, ntataa le 'mae e bohloko ke ena, ntataa le 'mae e 'mae e bohloko ke ena, ntataa le 'mae e 'mae e bohloko ke ena, ntataa le '

fangele teng le ena.

ha e le play-time a be a tla ka le teng moketeng ona ka mabitso rene (Setimela) eo esaleng re e Tsa mo o ilego o di shometse. bolo ea hae a bapala le bashemane ba baholo. Ba ne ba re ke bolela Rev. L. Dumse le Rev. melloe gore Taxi tsa Batala li be Robala hle, Kolobe Mahlatji! Peter empa lebitso la hae e le Sechaba. Joaloka lebitso o ne a ratios lo.

— J. K. Mohlamme. hore taba ea keketso ea litaxi e boites eschaba. Bana ba sekolo ba lachaba. Joaloka lebitso o ne a ratioa ke sechaba. Bana ba sekolo ba la-hlehetsoe ke molekane hobane fela ha a re "baf" o utloe e ntse e le "Peter". Moreri ebong Fanuel Motlhatlhedi a re ruta ka Job mohlanka oa Molimo.—Kaofela re lla le le metsoalle. Molimo teng.-A. J. Poho.

says...YES

I am amazed at the results

obtained with the remarkable

New Coomo Lung-Tonics My children suffered badly from coughs and colds . . . I was in

despair . . . had given up all

hope of clearing away the

wheezes and midnight coughing.

I decided to give the New

Zoomo a trial. Yes, the coughs

and colds have gone . . . the entire family are thankful for

the extraordinarily quick relief which New Zoomo has given."

Why not STOP COUGHING

NOW? The New Zoomo Lung-Tonic soothes the throat and

chest...clears away the mucous,

Insist on the NEW ZOOMO

FROM

WEEKLY

DUCOED KITCHEN SUITES

FREE DELIVERY

FREE STORAGE

C/R KLEIN and DE VILLIERS STS.

(Opp. Union Grounds) JOHANNESBURG

FREE POLISHING

Keep Zoomo in the home, ready to kill

coughs immediately.

Y TERMS

"Phafanyana" ena e tla shapa habohloko ka lentsoe la ea Mahohloko ka lentso Hona moo ho 1st team Wepener setse malatsi a mararo (3) gore belo e teng hara motse.

EASTERN NATIVE TOWN-

Angele teng le ena.

Ngoana enoa o ne a setse a le ea lerato leo batho tlileng kalona.

Ngoana oa sekolo ka hobane o ne a tle a lele ha bontaemoholo oa hae ba ka mo khanna ho ea Re ne re sa ma klaka saledana.

Ngoana enoa o ne a setse a le ea lerato leo batho tlileng kalona.

Ka li 27 May ke ha ba le thebetha bo Moshemane koa Evaton.

Ka li 2-6-51 labe le jeou koa Theu-Re ne re sa mo hloke sekolong. nissen ha Nkhonoa ngoarana.

The Banta World, Johannesburg

Matsatsing ana ea ntseng a le

phateng tsa bohloko bo iphang matla ke motsualle oa rona morena
Obed Rex Thlogo oa Maraba ma, empa ea Terene 'Muso o dumeStreet, Pelandaba. E se ele tsiu- la ho tlisa ha eba feela a ka fumanyana tse telele a kula. Morena na 30,000 bapalami (Passengers) ka
Norena na se telele a kula. Morena na 30,000 bapalami (Passengers) ka
Ho ba re siileng re ka bolela bana. Monghali Johnny Pitso,
Che d'Aleksela le metumahali Web- letsatsi. Che eka hoja banna ba sa tsameka le Western Touring L.T.C. Obed Mokoele le mofumahali Welletsatsi. Che eka hoja banna ba sa Ka nako ea 3.30 ha kena boTry Again a betswa. Palo e ne e himina Ramapuputla ba Maleka e hafuna.
Street, Pelandaba, le bona ba ea Ho bile le mokete o motle haho-Street, Pelandaba, le bona ba ea Ho bile le mokete o motle haho-kula le hoja che eka Modimo O lo ha Mr. le Mofumahali Stephen

Baahi ba bang ba motse wa Pe- ha Mrs Sanah Ntlatleng a etsa lile Ha tsoha moea o makatsang L.T.C. tsa Schwezer Reneke. Ao, landaba ba kile ba ea bona modisa mo tse 40. Bakgatla ba ne ba tlile ka hara lebala. Eitse ha li pheto sephadi sa ba se golo tota. Go tlho- wa Lokeshene ka Kgoebo le tsoaro ka bongata-ngata.

mong wa gagwe; le ne le laetsa ea Lebese e 'ngoe feela motseng oa Pelandaba empa sechaba se feta ka

-Maratahelele. ho haheloa matlo a macha re du- E ile kolobe ya bo-konkon melloe ho ikahela Mookamedi o ile E boetse gae ga-Mahlatsi. a araba ka hore thekiso ea lebese ha e thibeloe mang le mang a ka

Hape a suppa molao o thibelang makhooa le makula kgoebo. a re eena o rata hore kgoebo eohle ea motse e tsamaisoe ke
Batala. Ntate Lepule a supa gore
baagi ba bangata ba bile ba ngadile ma butse pesinise metseng
e meng e kang New Mooiplaas le
Boditsi bo gakile mokome. Lady Selbourne.

E ngoe ea tabahadi tse tsoe- Yena Mokgalaka wa pelenyang baagi ba koano ke Trans- Go tlogwa byaka dikgoale,

Ha bana ba phaka lijo ka playtime, o tla a tenne kobo ea hae ra Mngumezulu. Joale kajeno lena
joaloka Basotho. Ha a kula a khanetsoe ho ea sekolong, o ne a lisa

Ke hloleha ho bolela ba neng ba

Ratiohile ka Sebobolane sa mopoort) mokhoa oa ho isa basebetsi Makhutso ke a wa pele,
merekong le ho khutla. Matsatsing Gopolang ka Lesetja, kgale.
a tsaa feta Mr. Keble 'Mote o ile a
ngollana le ba 'Muso mabapi le Te- O sepele gabotse Mamohlatji

MAMELODI

Ntlatleng ha Mrs. Senah Ntlatleng

Mr. Mayford Ndongeni o na Mme o ka re o no a bone leso

Banna ba ile ba bolela ka bokhetosere pitso e kgolo ea mafumagadi
leke gore baagi ba hloka patsi a motse, 'me a khothatsa mafuma(digong) malahla 'me tsoaro le thigadi ka tsa kutloano le tsebedisano-o na ba lekantsetsa tsa mekga-Mong Andrew Tladi a gatella ha- tlo ea mafumahadi mane Koloni -Semanyamanyane.

Josea Konkong

E ile kolobe ya bo-Konkong,

Wena Mamahlatji wa Byatladi, rekisa lebese literateng tsa motse. Ribega gopo la kolobe fase, Kolob'a lefisha ga e lale fase. E timelela byaka taadi.

Boditsi bo gakile mokome,

SETIMELT SA PELINDABA O tsere sefoka Phuthabogale,

Babali ba tla thabela ho utloa hore makhotla a mabeli a paballo ea bophelo ba batho e leng "Odendaalsrus Non-European Social Welfare" Organisation le la ba kile ea mema B.B.S.L.T.C. ea mabalane maeneng ea Freddies basoeu le bitsoang "Society of Roodepoort ho tla bapala koano.

Ba kena ha blabila mahla at mohloko ka ho fatisisa babana. fare" a e ntse kopano e se e le lekhotla le le leng feela le bi-tsoang 'The Odendaalsrus Society for Non-European' Welfare.

Kopano ena e entsoe ka moea o hobane kopano ke matla.

Eka Ma-Afrika a ka falimehela mahlohonolo ana ao ba
e nang le ona. Lekhotla le se le games.

e ntse mesebetsi e metle o babatsehang.

Le rometse bana ba be li likolong—Jacob Matjeketjane, Ezenzeleni; Aleta Sebogodi, Worcester. Mokhatlo oa Itireleng o tsamaisoang ke lekhotla o sebetsa Merafong.

Mong. Andrew Marumo mampoli ke Senekal Local Team ka bolo. oho ruri papali ea eba ntle hahomatisoang ke lekhotla o sebetsa Merafong.

Weaving e leng Mrs. A. Kunene le Miss M. M. Mots'oeli ba qetile Marumo.

lithuto tsa bona.

Haufinyane ho tla hahuoa ntho eo bana ba ha nyenyane ba tla hlokomeloa ho eona ha batsoali ba ile mosebetsing "Creche." Sepheho sa lekhotla ke ho thusa Ma-Afrika

Miss M. M. Mots'oeli ba qetile Marumo.

LERU LE LETS'O

Motse o tsoa aparelooa ke leru School 10, Rosendaal 0, Paul Local le letso ka lefu la Beng. Jonas team 2, Rosendaal 0. Banana ba ile mosebetsing "Creche." Sepheho sa lekhotla ke ho thusa Ma-Afrika sa lekhotla ke ho thusa Ma-Afrika ore a ithuse.

Ke tsebisa motse hore motho Buy FROM Direct Importers AND Save Money ba setho o tla amoheloa ka thabo. Lekhotla lena ke ngoana oa iona 'maballeng, le mo holise hantle hosane o tla le etsetsa lintho tsa bohlokoa.

Motho e mong le e mong eo e eng setho a rere, a phatlalatse a latse-tlatse, a jale molemo oa ho ketsetsa le ho ithusa.

Methaka ea Lipalesa L. Tennis Club e re ka ha e sa ikhalale e

For Country Orders Only Post us your 120 or 620 film with 3/5 in postal order for

"Remember, write to us if you need anything in photography."

developing and printing, We will send to you one roll of film free in return with your order.

King's Photo House 18 COMMISSIONER STREET,

JOHANNESBURG Portrait, Commercial Photographers and Photographic Dealers.



Write or call for our price list and health guide.

Ba Basoeu Le Ba Bats'o Ba Theha Mckhatlo

motle oa kutloano. Ha ho belaetse hore lithotloang tsa lekhotla la Maoba Lipalesa e ne e futuhe- etsa tseb Kopano li tla ba ntle li tla kha- tsoe ke Lijabatho tsa Klesselsbron se tsamae

ntse mesebetsi e metle e Libapali tsa Tenesc li tla tha- kuranteng.—Thutloane bela ho utloa hore o eme ka maoto

hantle, mafumahali a se a entse ntho tse ntle.

Mafumahatsana a mabeli a neng a rometsoe ke lekhotla Leribe ho ea ithuta "Spinning Weaving" e leng Mrs. A. Kunene le Miss M. M. Mots'oeli ba qetile Marumo.

Merafong.

Eka sepheho ke hore lekhotla akaretsa sehloho ruri, bashemane le banana ka le hlahlamang ha hla ha lubeha ha fihla Rosendaal Local Odendaalsrus. Re u lakaletsa lehlohonolo le katleho mona le Marumo.

Merafong.

Che joale mona ra hla ra etsa sehloho ruri, bashemane le banana ka le hlahlamang ha hla ha lubeha ha fihla Rosendaal Local Team, le cona "ea e nyathela thublamang ha hla ha lubeha ha fihla Rosendaal Local Marumo.

Marumo.

Ba kena ba hlahile mahlo Ma- bohloko ka ho ferisisa hobane o

ke Lijabatho tsa Klesselsbron

Ke tsebisa babali hore Mong.

Isaac Mabelle ke emong oa bala ka tsa phophoma Lipaniaka tsa phophoma Lipaha la sekama Papall ea feela Thutloane u kopa motse hore o

mofe litaba tseo a ka li romellang

DIKENGKENG TSA TSOANE GA TSA MAFU THEUNISSEN KE TSE HLOMOLANG

monna ea lilemo tse ka bang 40. Ke motho oa motse ona nakong eohle ea bophelo ba hae.

O bolokiloe ka la 16 Motsea- Skool ba ne ba fapohetse le mona nong ke moruti oa kereke ea hae, ka la 23 Motseanong leetong la e leng ea Bantu Methodist bona la ho ea Stoffberggedenk-Church. Lithuso tse hlahisitsoeng skool moo ba ileng ka papali ea ke seng, le metsoalle le mekhatlo "Pitikoe ea leoto le ea Seroto" e bile £21. 8s. 9d. Ho eona (Football and Basketball). £18. O. O. e tsoa mokhatlong oa Ba re tsoarela mokete o hlabo-Christian Buriel Society.

tse ka bang 90. O bolokiloe ke Moruti B. C. Mboyise (Methodist Church of the Bantu people). Baruti ba bang ba neng ba le teng ke: Rev. M. Plank (New African Church) Rev. Mdiolose (Ethopian Church of (African Church) le Moevange-li P. Matsoso (D.R.C.) Lithuso Isa etsa £21. 9s. 3d. Ho eona £18. 0. 0. e tsoa Christian Bu-rial Society rial Society.

Monna-moholo, John Nondeyi, ea hiokahetseng ka la 22 Motseanong a bolokoa la 23 Motseanong. O hiokahala a le iilemotse ka bang 90. O bolokiloe ke Moruti B. C. Mboyise (Metho-

Ka la 19 Motseanong ke ha bana ba sekolo sa koana le mesuoe ena: Messrs. J. G. Phakeli, S. W. Khotle, J. J. R. Mohlamme le Miss. R. Mosebi, ba ile ka papali ea "Pitikoe ea leoto le ea Seroto" mane St. Augustine's School, Thaba 'Nchu.

Ba khutla teng ba le motlotlo ba bile ba bolelisa moshanyana ho thoe ke "Pou". Papali tseo li Ha Molimo o tselise bohle ba felile tjena: Hoseng Theunssan 5; miloeng ke mafu ana.

Bana ba Strydom Opleiding nissan 7; Thaba 'Nchu 9. — Jackoa

Ea Rora-Rora Hoopstad Ka Papali Dr. G. H. Lyll Majoro le Dr. du Plessis.

Lebakeng la tennis matsatsing a- fumana ho se ho tsekema feela, ho bona bo Raqhoe ho tsamaisa papali, Khethong e tsoa etsoa Presidents ke Revd. Modise le Mr. Z. Diroetsana, Mosuoe S. Nia a halosa koko Captains: Jevrou Hoanyane le Mr. Z. Dr. koko Captains: Jevrou Hoanyane le Mr. F. de Beer. Treasurer: Mr. tse hapiloeng ke eena Maseru le tse hapiloeng ke matona a hae Wesselsbron. Tichere Hlahane ha ho binoa "Obe" e se ka re bona Batsamaisi ba leka ho bolaea eona phoofolo eo e linko li ma-

"club" tse ngata ba re matla ke haha.

kopano, Marematlou a ntsoe leng Ke lumellana hantle le mastrata haholo motsaneng o kang ona. Ho itokisetsoa ho futuhela Wessels- sebetsi ka ho etsa lipapali le lipina itokisetsoa ho futuhela Wesselsbron haufi.

Le ka bona ha ho kene bo 'm'e mosebetsing Ma-Hoanyana hore taba ena e kholo. O furalesa tse chesang kaofela.

Re bona banana ba se na sebaka
lo. O furalesa tse chesang kaofela.

Re bona banana ba se na sebaka

Khoeling ea Mots'eanong e ne le kamohelo ea lijana la 19 e le ea ba-Bats'o la 23 Ba-Basoeu. Bom'e ba sa ikhalaleng ka motse ona ba phehile kuku tseo motho ona ba phehile kuku tseo motho a koenyang mathe a sa ntsane a hlaha a li nkile ka "skinkbord."

Tee kapa "cold drink" li fumana e le kuku e tiohile ka hanong e se theositse le metso. Ha buoa Rev. Hoanyane, Mo-Evangeli Mocheke Roodepoort ba ts'epile hore ba tla itsamaela feela. Ea hana ho utloa lipalesa ea loana e mahlo-mafubelu. Papali ea feela tjena Roodepoort ea hlola ka 11 games.

Maoba Lipalesa e ne e futuheta etsa tsebeletsonyana pele setopo

sang mosebetsi morao. Ho bua Mr. Preez mookameli oa Location,



kulang. Che re bona a ea hantle joale.-Oa Teng. A BSA cyclist

tse bolokang batho ha ba tsoile






The Best Bicycle you can buy B.S.A. Representatives: STANSFIELD RATCLIFFE & CO., LTD., P.O. Bex 3223, Johannesburg; P.O. Bex 797, Cape Town; P.O. Box 72, Durban.



GOOD MONEY TOOL There's more for the educated man. He fills the best position and earns bigger

money. A course of study will put you on the road to success. Don't delay-start studying to-day.

COURSES OFFERED BY THE LCC V. VI, VII, VIII (N.I.C.), X (N.S.C.), Matriculation, National Diploma in Commerce al Diploma, Lower Diploma in Bantu Studies, Taalbond Exams, ing. Accountancy, Business Methods and Commerce, Shorthand, Typewriting, Commercial Law, Secretarial Practice. Frikaans for Beginners, English for Beginners, Latin, Journalism and Short Story Writing, now Your Car (Mechanics for the Layman), S.A. Native Law, Native Administration, Bantunguages, Southern and Northern Sotho, Zulu, Xhora, Tawana, Physiology and Hygiens, coal Anthropology and Professional courses.





Complete Range of MATERIALS in Stock

AT ROCK BOTTOM PRICES

Including Woollens, Rayons, Cotton Piece Goods and Trimmings

REGULAR SUPPLIES MAINTAINED AT

AND CO. (PTY) LTD., 115 Market Street

P.O. Box 5859, JOHANNESBURG, Tel. No. 22-5602, Free Samples Supplied on Request.

brighter and feeds the leather so that they last longer. I use Nugget every day, and so should you.

NUGGET Boot Polish for extra quality

Ask for Nugget in any of these colours Black, Military Tan, Light Brown, Dark Brown, Toney Red, Ox Blood, Transparent.

DO AWAY PERSPIRATION BE FRESH



Wonderful MUM makes this easy and costs little

All people, white or black, perspire. This causes an unpleasant body smell which makes the most attractive woman unpopular. A handsome, strong man working amongst people, may not smell sweet, and so be unpopular. Do as thousands of people in America and England douse MUM. All you do is rub a little MUM under your arms every day, or before going out, and you will stay fresh and charming. People will like to be near you.

MUM cannot injure your skin or clothes. Get a jar from the chemist or store to-day, and be popular.





doing likewise in their section. officiate.-Dudley Mokone. The conductor was Mrs. Chidi. Makgatle school was also

awarded a trophy. -H. L. Schlodimela.



"My advice is to take **PARTONS** Purifying Pills"

says J.T.M.

Here is a letter from another user of the famous Partons Purifying Pills.

"I was very sickly. My stomach was out of order. My blood was impure. I thought my case was hopeless but a friend advised me to try Partons Purifying Pills which had cured him. I did so and am pleased to say that I am healthy and strong. I wish you to publish this letter so that other sufferers may benefit. My advice is to take Partons. Purifying Pills. They are wonderful."

When you feel heavy and tired and your stomach feels full, you should let Partons Purifying Pills temove those waste poisons from

should let Partons Purifying Pills temove those waste poisons from your body. Take Partons before you go to sleep. In the morning your bowel is cleaned out. Your blood is strong and pure. You feel fresh and young and full of energy once more.

Get Partons Purifying Pills from your Chemist or store 50 Pills cost 1/6. 30 Pills cost 1/s.



From Town and Country

annual conference of their soul Rakgoatha Methodist school church. The meeting will end with a communion service at which took first place in the senior sectook first place in the senior sec- Revs. P. G. Senamela, P. M. Mation, Moletlane Methodist juniors mabolo and B. Molaba will

whose death occurred recently, was for most of his time a preacher in the Bantu Methodist Church titions at the local secondary school recently.

Revd. Fr. J. R. Tsebe of St. Peter's Anglican Church, Lady Selborne, conducted the funeral A big crowd of residents

• UITKYK.— Speaking on the theme, "How to Turn Everything Thrown Away Into Something Useful." Mr. Lerutle, Lichtenburg

O PAYNEVILLE,- Officials of

R. Khumalo supplied music. Speakers at the function includ-ed Mr. D. T. Nkosi who was master

of ceremonies; Mr. van Beinum, a

emula#e the bonoured guest in

Including the Chief Magistrate were speakers representing the local Advisory Board Ministers'

Jam-Buk

ILUNGILE EZINKATHAZWENI ZONKE ZESIKHUMBA

ngeminyaka eminingi ngoba ziyazi ukuthi i ZAM-BUK nguwona muthi omkhulu osiza ezinkathazweni zesi-

Uma izinyawo zakho zikhathelefuthi zibu-

hlungu, zigeze nga-manzi ashisayo. Emuva kokuzomisa

uzigcobise nge ZAM-BUK loko

kuyoqeda ukukhat-hala nokubabuhlun-

man xeba noma izilonda gcobisa uh-likihle kancane nge ZAM-BUK kundawo

ebuhlungu isikhum-ba sakho sizoshesha silunge futhl.

uMkhemisl

wakho akunike

ugobo

I ZAM-BUK

the field of study.

the district supervisor of schools.

Mr. J. M. Lekgetha and Mr. J.

Orlando Students Stage Drama Show

Schools Awarded

Music Trophies

NUWE SMITSDORP.—An inter-chool music competition under the auspices of the Zebediela T.A.T.U. branch took place at Zebediela secondary school, adjudicators being Messrs Ngamou of Khaiso and Nkadimeng of Mokopane.

Presbyterian

Conference

NAPHUTO.—Transval Bantu Presbyterian clergy and laiety meet here July 29, 1951, for the annual conference of their

District Elects Office-Bearers

staff and students spellbound in in his honour prior to his overseas

As teacher and pastor, he served in various circuits in the Free State, Transvall and Natel. In January 1970, http://dx.dist.com/dx.dist.c

lecture here,
Mr. Lerutle had accompanied on to Evaton where his father was reported ill.

wisit. From Lichtenburg he passed on to Evaton where his father was reported ill.

"Verkyker".

Mahlatjie family Sustains a Loss

Preacher

Sophiatown.—Mr. Andries Moeketsi, a Sophiatown resident whose death occurred recently.

LYDENBURG.—A meeting of the local T.A.T.U. branch was held at Frankfort Berlin Mission school, the attendance being excellent. Office-bearers elected were Messrs. P. E. Maringa, president; L. Kanane, secretary; Sol. R. Matlatjie of Bantule, Pretoria. The funeral took place at New-clare Cemetery. The funeral arrangements were under Groblaar and P. Mamogobo, auditors.

rict.

Rev. Ntjalintfali of Boksburg disstrict.

Rev. Ntjalintfali of Boksburg assisted by Rev. Mtimkulu of Sophiatown and Rev. Sabi of Germiston, officiated at Mr. Moeketsi's funeral, the chief mourners being his widow and children.

Close to 400 people attended this service, many being representatives of various religious denominations.—Selina Moeke'si.

The branch held music competitions at the local secondary school recently.

When schools close for the winter vacations towards the end of this month, the following will leave on holiday to Lourence Marques: Mr. and Mrs. P. Lenyai: Mr. and Mrs. A. M. Mashau; Mr. and Mrs. R. Matime; Rev. and Mrs. R. Matime; Rev. and Mrs. R. Matime; Rev. and Mrs. R. Kirk; Mr. and Mrs. M. M. Sehlodimela; Mr. and Mrs. M. M. Dilava; Mr. and Mrs. P. Modapelo; Revd. C. Phatuli; Mr. and Mrs. P. Mokwena; Mr many others. Useful," Mr. Lerutle, Lichtenburg or Dr. J. M. Nhlapo has been to Bethel and Lichtenburg where master, held Boitshoko Institution farewell functions were organised

Mr C.B. Mbolekwa passed a vote of thanks to the gathering on be-half of Mr and Mrs Mahlatjie and family. Thanks also goes to the Local Superintendent P.U.T. Co. Pretoria who gave a free bus to convey the people to the grave yard.—"Spark"

Mapheto Family Congratulated

• W.N. TOWNSHIP.—Mr. and Mrs. D. T. Mapheto who reside here are being congratulated on he arrival of an additional member in the family. Their infant son was born at the Bridgman Memorial Hospital, Johannesburg,

AMBROSIA

-"Corverpondent."

09999999999999999

LEFIELO

sociologist from Holland and Mr CHRISTIANA.— At a meeting Ha lefielo le bonahala le senycha, Habedi, principal of the school. Among the guests were Mr. and Mrs. E. T. C. Sherwood; Rev. Tekane, Evangelist P. V. Msimango; Mrs. D. Thipe and Miss Vic. T. Gqabaza; Messrs. A. Kumalo, Moahlala of the local Advisory Board: Mvimbi as well as staff members of the Roman Catholic and Methodist schools.

Molefe, Press reporter and Mr. J. Molefe.

Molefe, Press reporter and Mr. J. Molefe.

TEA

ke ntho e sa senyetseng motho.

KAMEHLA BATLA

TUMILENG ha u

BONESA BESA APEHA . E bohale . . . E hloekile . . . Elokile . . . Ea boloka



VACUUM OIL COMPANY OF SOUTH AFRICA, LIMITED

MATLA!

UKUBANA-MANDLA!



be strong, and a wise man knows that it is important for his bleyels tyros to be strong, too. FIRESTONE is the name of the tyres that are made like motor-car syres, strong and long-wearing. If YOU have a bicycle it should have Firestone bicycle tyres.

Ha ho motho ea sa tsebeng molemoa ho ba matla, ea bohible oa tseb hore lithaero tsa basokole ea la li lokela ho ba matla. Lithaere ta ha FIRESTONE li ts'enra le ta motorkara ha notizon. Choc lithacre eta FIRESTONE bassal

Firestone de Luxe Champion

BICYCLE TYRES

THAERE TSA BAESEKELE



Rheumatism.

Send Coupon with 3d in Stamps for FREE SAMPLE EVACOSAL NAME ELEPHANT DRUG COMPANY LID.

P.O. Box 2584, Johannesburg, Dept BW 9 -TRADE ENQUIRIES-Cape Town, Durban, Kimberley, East London, Salisbury, Bulawayo, Port Elizabeth, Bloemfonieth, LENNON LIMITED.

Transvaral ELEPHANT



BULAWAYO: NAIROBI: BW 16 6

U tlamehile oh bona litsala tsena tse tsejoangmeketeng e meholo eohle




Ba ithaba hakakang, ba tsejoa haholo ba ea thabeloa—ka hobane ba bonahala ba hloekile kamehla ba khahilisa. Ntio ea bona le eona e lula e hloekile e na le monko o monate! E mong le e mong oa motse ono oa bona o sebelisa sesepa sa Sunlight



a St mine he ba Leven

8-613-5-82

Babies fed on Incumbe are healthy and very INCUMBE IS A COMPLETE FOOD and contains MILK POWDER and SUGAR gives babies all the nourishment they need IT IS VERY EASY TO MAKE



Nurses recommend Incumbe-the complete food that is specially made for African babies. FREE - The makers of INCUMBE will send you a FREE BOOK, with pictures, which will tell you how to use INCUMBE. Write to Dept. 54I Hind Bros. & Co. Ltd., Umbilo, Natal. In your letter say whether you would like your book in Zulu, Xosa, Shona or Sesuto language.

"Yes, I feed him on Incumbe-

strong. Often ordinary food is not nourish-

ing enough and babies become thin and cry

a lot, but Incumbe is a complete food and

to make them fat and well. You do not have

powder and sugar.

"Your Baby is very big for his age"





COMPLETE FOOD FOR BABIES

The Complete Baby Food"



engamafutha asethinini elinombala oluhlaza okanye nomhlophe



- "Oom Jappie." van Eck, treasurer. - J. Molefe

at Bensonvale and obtained a commercial certificate at Lovedale As teacher and pastor, he served

T.A.T.U. Branch

Established





Into ongayenza uma umntwana wakho efuthelwa ngabathakathi

Inhliziyo kanozala ihlala njalo nje ibuhlungu uma kuwukuthi umntwana wakhe uyakhala. Kunzima uma azi ukuthi umntanakhe uhlushwa zinhlungu emazinyweni. Kodwake manje, uma kuwukuthi uhlakaniphile, uyazi ukuthi ubuhlungu buqedwa kanjani. Umnika i Ashton & Parsons' Infants' Powders. Laba ngophawuda onozala abamhlophe ababanika abantwana babo eNgilandi. Benziwa ngamadoda ahlakaniphile abaziyo ukuthi yini okukhathazayo kubantwana nokuthi yini okufanele ukuba banikwe yona ukuze baphile. Nika umntwana wakho i Ashton & Parsons' Infants' Powders. Izinhlungu zakhe ziyophela.

> Ungathenga lo phawuda ongummangaliso noma kuliphi ikhemese noma isitolo.

Umoya osesiswini sakhe uyophuma. Uyohleka amoyizele enjabulweni aze akhule eqinile ekhuluphele.

Ashton & Parsons'

UGARANTIWE AWUNANGOZI

Distributors: J. C. ENO (S.A.) LTD., P.O. BOX 1052, CAPE TOWN.



MOTHER, you can drive away your Baby's cold very fast with Vicks VapoRub! Just rub this good, strong medicine on his chest, throat and back tonight. Also put some in his nose.

IT FEELS VERY GOOD!

This strong salve makes his chest feel fine and warm right away. The strong medicine works through the skin, and drives out the cold from

IT SMELLS VERY GOOD! At the same time, VapoRub gives off a good smell. This smell is very

GOOD FOR COLDS TOO! VAPORUB



breathes easily again!



strong medicine. The child breathes this medicine into his nose, throat

and lungs. Right away his nose

feels clear. Coughing stops. He

While Baby sleeps, VapoRub fights

the cold in these two good ways. Next morning the cold is better!

ALSO GOOD FOR Headaches,



- · SIMPLE MECHANISM, CANNOT GO WRONG
- · EXTRA LARGE FUEL CAPACITY 46 • SPRING RELEASE MOVEMENT FOR RENEWAL OF FLINT EASY WICK REPLACEMENT
- ALWAYS ASK FOR THE IMCO TRIPLEX BEWARE OF IMITATIONS Sold throughout South Africa and Rhodesia





PRESIDENT

Shoes for Men

A GOODWEAR PRODUCT For the name of your nearest stockist write to: P.O. Box 7132, Johannesburg.

UMNGCWABO NGESONTO

Ngu DABULAMANZI

SELIDUME LEDLULA MAZULU. KASEKHO EMHLABENI UDR. P. KA I. SEME OBENGUMMELI OWAZIWAYO KULO LO-NKE ELOMZANSI AFRIKA PHAKATHI KWAZO ZONKE IZI-ZWE KUNGAKHETHWE BALA. CKA SEME UHAMBE EMHLA-BENI NGOMHLAKA JUNE 7 EKUSENI EHAMBELA KHONA KANYE LAPHO ABESEBENZELA KHONA PHAKATHI KOMUZI WASE GOLI. UKE WAPHATHEKA KABI ISIKHASHANA EZIBI-KA KODWA ETHI AKUKHO LAPHO OKUBUHLUNGU KHONA. UZIZWA EKHATHELE.

Izwe ngokubanzi liyamazi uDr. Seme. Kuke kwathi kuleminyakana eyendlule wayovula igatsha lomsebenzi wakhe eMgungundlovu kodwa okuthe ngenxa yokushona kuka Mnz. A. M. Lembede wabue wakhuphuka ukuzoqhuba umsebenzi wakhe ohanzi wahummeli kobakhona umlindelo. Kuthike

ba kwenziwe iKomidi yokuphatha kungabalwe Khongolose kuphela

Ngenxa yesidumo lesi, ufikile umsebenzi womngowabo. Nange-

benzi wakhe obanzi wobummeli kobakhona umlindelo. Kuthike ngesonto uqobo uphume ubheke wo zonke singasaphathi eNatali, e Swazini, nakuleli lase Transvaal nasezindaweni eziningi lapho abelahenzela khona isizwe sebenzela khona isizwe.

Kutheke ngomGqibelo owendlule kwenziwa amalungiselelo okukhulumi zamahlelo ngamahlelo

naye uMntwana uPhikisile, inko- mpela kwahlanganwa kwakhesikazi ka mufi. Ufinyelele eGoli thwa amadoda ayisithupha azoqungolwesiHlanu ehambe ngayizolo. katha umsebenzi azoholwa ngu Mnz Ufikele ezandleni zeNduna uNaph-tal Dube.

menyezelwa emhlanganweni wa- gama lemali makhosi nabantu.

Uma kuliqiniso siyababongela abase Natal thina esisekwamanye amazwe ngoba sezibuyiselwa emasisweni kubo nobuzwe babo. Longathi ngemishado. Zisayinisa amshado wabelungu nowesonto usi-ngcolisile isizwe. Uyisichitho, um-bodliwa umfazi sisayine isiduphuxabanisi, nesango lokungena bonke nga, kanti umthetho wesiZulu a-ububi emzini wendoda. wusho njalo,

sa nokuyenga abantu.

Zizolwisana no Hulumeni kanti maZul bezisebenza ngaye zisayinise abantu ngomthetho wazo, oyobalimaza futhi sebephumelele ogibeni.

Kukhona abantu asebebaningi e-Natal abakhuluma ngokuthi um-ka Nkulunkulu sokuphelisa ububi shado kubantu ngesiko labelungu ebantwini, kuthi labo abazibiza sewaphela nasezinkantolo zakhona. ngegama lakhe kube yibo njalo a-Bakuqinisa lokho ngokuthi kwa- baletha ubunzima ebantwini nge-

Ubufakazi

Umake ekhona okwaziyo lokhu Bangena imizi yabantu ngaku-kwomthetho omusha akakasifaka- mfazi bazenze amadoda angamashende, umfazi athi ebheke indoda yezinkomo abe ehlwithwa yimba Uma kuliqiniso qaphelani izitha ngi yamahhala ngasecaleni. Abazesizwe zizolwisana nalokho zise-benzise bonke ubuqili bokukhohli-bazenza abazali nonqamulajuqu ezintweni. Babhekeni senibabonile

> AWUPHELE UMSHADO! -C. Danibe,

KHONGOLOSE A.N.C. yempela. - A. P. Magalela ETRANSVAAL (uMavalana).

Mhleli. Ake ungiphe indawana kwelakho lodumo kengithi fahla abemabili ngo African National Congress lapha eTransvaal kuyabonakala ukuthi uKhongolose uzogcina enezidumbu phansi - lezoke izithelo jomsebenzi ka President Dr. J. S. Moroka.

Zintathu izinto asezenzile Mengameli. Okokuqala wathi isizwe esiNsundu asiteleke emsebenzini ngonyaka odlule (May 1, 1950) kwaphuma izidumbu. Waphinda futhi ngo June. 1950 wanakhona zaphose zaphuma izidumbu. Okwesithathu nango esexa-banisa uKhongolose eTransvaal esuka ethatha abantu akade bengamaKomanisi ebafaka ezihla-lweni ezinkulu ethi bahole amalungu amadala ka Khongolose.

Mina kanye nabaningi asiyiboni indlela eyenza uMongameli akhe-the uMn. J. B. Marks abe umholi ka Khongolose eTransvaal umuntu okade ehola amaKhomanisi.

Engathi lo Mnz. J. B. Marks senezidumbu azikhiphayo ngo 1946 zabantu bezimayini abasebenzi kwavalwa iminyango eminingi. Jsethi ngoba usebona uHulumeni ebuchitha ubuKomanisi kuleli use guchukela ngakuKhongolose izwe lonke lalibheke ukuthi kuyokhe-thwa uMkhulumeli (Mr. Selope-Thema) umholi omdala ka Kho-

Ma-Afrika impeja loMengameli wayengafanele ukuhola iSizwe nangoke uKhongolose esedumelana yedwa eAlexandra Township. Izo belu izithelo zomsebenzi ka Mengameli. UKhongolose kakaze ahlomelari yedwa selokhu kwa-thini kuyaqala lokhu. Nxa ningabheki ngamanye amehlo kuzosuka esikhulu isidumo yini ilungu le

Ikhonsathi Emnandi eBaragwanath

Ngesonto ngomhlaka 18 March, kwiakuynanga enknulu kubagun Dase Baragwanath Hospital, Kwawurike izinsizwa zodumo, okutniwa "r.Viannattan 'stars," zizosinika ukuala kwendlebe.

tholo yase Y. M. C. A. yayigcwe.e nswi, abanye beme ngezinyawo. Zanele zaqeda ukusinika guli babonakala behleka, bejabutolo, kushanywa izandla. Nabae, bakhohlwa nokuthi basesibhediela, ngenxa yobumnandi obebu-

Zishilo ngengila lezizinsizwa Meziphethwe uOscar-Morse, umfo kaMvundla, kwathi cosololo ezim'iliziyweni. Zavale inkundla ngamaculo amnandi amathathu: "uYes indeed" "Insimbi" neculo Pimville. – ngu "NDAYI WECE"

IVereeniging Ne Tiyopiya

Resinomsebenzi omkhulu lapha Vergeniging ngomhla ka 30 May, iConference yezintombi zase Ethio-pian Church of S. A. Sanenhlahla impela ngba no President Magasewabakhona ehamba nowakwakhe nabasa Kroonstad.

Umsebenzi wavulwa uPresident geculo le 136 kwavulwa encwadinj ka Mathews. Sagida impela sa-khipha iziphiwo iVereeniging ne Germiston yakhopha izimbiza na-makomiki nezingilazi. Kwavalwa ngerulo le 29 phambili Matopiya. Malihambe.-Priscilla Slaaits.

inhlangano ayiqambayo umufi ma-ndulo phakathi kweminye imise-lwa yiqhawe leli ukuhlabana kwaenzi yakhe emikhulu.

IZWI KU S.O.Z.

Isicelo esifike lapha siphuma ku Nobhala wamaDodana namaDodakazi akwaZulu uMnz. A. Msuthu Madlala, simema iKomidi yama-Dodana ukuba ihlangane kwa Mai Mai Omusha ngesonto lona leli ngaphambi kuka 9 ekuseni lizoxo-xa ngalesisehlo. Yenake njengomlomo wenhlangano lena ufisa u-kukhipha isililo sika Zulu oseGoli

ongasekho

Mhleli, Ubunzima engabubonayo New Farm Kwakukhona ukuhluokukhulu ngokungewaba Ungubaba ngokulunga wakhe ebantwini. Igama lakhe iVedboy yedwa owangcwatshwa nh aka 15. 4. 51. Yebo madoda emhlabeni kuba abalungileyo mh'aka emhlabeni abathanda abantu.

Lendoda yindoda ebithanda abantu ingakhethi muntu, inga-zondi muntu, ingathandi ngokobu condi muntu, ingathandi ngokobuithanda bonke ababonayo Babeningi abantu emngewaben owawuphethwe ngu Rev. J. M. D. Ningiza.

-Ngu Rev. J. J. Khumalo.

Osekela U"Falaza" Ngezibhedlela

Kuyisiqhelo esibi kubantu ukuhuluma kabi ngempatho yasezi-hedle'a, ikakhulu laba abathi adala, bayazi bona—ungafika ethi abantu bayafa esibhedlela ngathi abafi ngaphandle. Abanye abo uyofica ukuthi abazange banakanye esibhedlela kodwa bethi bazi konke okwenziwa nga-phakathi.

Into abayithembe kakhulu ne ngasuki emiqondweni yabo o"Si yazi." Uthi umuntu engagu a bes begigime'a kubo, ngoba bacabanga ukuthi uthakathiwe. Bathi mabe-bona ukuthi u''Siyazi'' uyah'uleka nomuntu usegu'ela ingcwaba, kube ikhona bemthuthuza, bemyisa esi bhed'ela, ingathi odokodela bano olingo wokuphilisa umuntu ose cophuma umphefumulo.

Afike kodokotela esebubula, ese ngasenakuncedwa, sekulinde we ukuthi aphume umphefumulo. Kuthi masebethola umbiko wokuth umuntu wabo ushoni'e, baqal ukugxeka isibhedlela bathi asina baqalı luncedo, nempatho yaso yimbi Kulabo abantu, ngithi bangama-gwala ngokushesha bagxeke kanti yibo abonile.

-Cecil Layton Goba.



It works wonders!

Try a little Brasso on any brass or copper article and see for yourself how quickly and easily it becomes bright and shiny. And the shine will last for days and days! Brasso certainly keeps the home bright and cheerful.



Masea A Phetseng 'A Etsa Bo 'Me' Ba' Ikhants'ang

E, ke 'nete! 'Me u tla ba 'm'e ca ikhants'ang ha u lulisa lesea la hao le phetse le thabile. Joale etsahoo lingaka le baoki kae le kae ba ho bolellang bo-'ma bana — nca lesca la hao PHILLIPS MILK ()) MAGNESIA. Tekanyo e nyenyane ca PHILLIPS e felisa kapele bohlokba moca le mala butle-butle, empa ka 'nete e ca hlatsoa. Joale lesca le tla ikutloa le phetse hape le shebeha hantle. MESEBETSI E MENG EA PHILLIPS MILK OF MAGNESIA 1. Le tsoake lebeseng la khomo hore le tle le siloe hanfle ka maleng le ho thibela lebese hore le se fetohe mafi 2. Fohohla marinini a lesea ka eona ha meno a lona a hlaha. 3. Tlotsa ma qeba a letlalong la lesea ka cona hore a nolofale hape a se be bobloko

HLOKOMELA HO ETSISA. Kopa PHILLIPS MILK OF MAGNESIA e lebotlolong le letala 'me u batle mongo to o reng, "CHAS H. PHILLIPS" pampiring e lebotlolong. MILK OF MAGNESIA La Metsi kapa lipilisi U ka fumana bukana e molemo ea "Phillips Booklet" ka ho ngolla ho: Phillips Milk of Magnesia

P.O. Box 8900, JOHANNESBURG.

tla bukana eo ka English kapa Afri-

Ha u ngola, u hlalose hore a u ba-

kaans.



lo okwaziwa yizizwe zonke eziNsundu ngokungakhethe bala. Imizamo yakhe yokuphasa lenhlangano iyaziwa kakhulu kanye nosizo lwa-

bo benomufi uDr. B. W. Vilakazi. Asize amalungu eKomidi aphele-e kwa Mai Mai Omusha ekuseni ngakashayi uNayini kanye noulu wonke ofisa ukuhambisana eKomidi ukuya kolondoloza oka

Osekela UMsitsini Ngezamakhishi

Yeboke Mnz. F. L. Msitsini ngi-yezwa mauthi, ungomnye walabo abahlala emakhishini, badle mahhala. Nami ngihlala khona erumini, ngilala khona ngiwashelwa khona, Ubunzima yilobu angikhoni ukuyoshada ekhaya kodwa ngiyathanda ukuyoshada khona lekhaya. Imali anginayo ngisho ukwambatha akukho kimi Kodwa ngiyasebenza ngisebenza nzima.

Mina ngicabanga ukuthi lemali engisebenza yona yibhatala uku-ala nokudla nokuwashowa. Ku nga okhoke wena Mnz. Msitsini ngoba mina ngihlala nomuntu ngoba mina nguniaia nomuntu wase mapolazini nami ngokwami ngingwakhona epulazini. Kuthi ma ilivi yami iphuma ngithi ngiya ekhaya kufuneka nami phela ngibe ne mali yokuyonika abazali athi hhayi akufuneki lokho, kufuneka imali yesitimela kuphela njengoba ngizasala ng hiupheka ngingenayo imali Kantika mbla kuhamba yo imali. Kantike mhla kuhamba ye na uthanda ukuthi ayithathe vonke. Aze athi akunani mangithatha imali yonke uzosala uboleka kubozibani, ngoba angeke ngihambe ngingenamali umama uzothukuthela kabi.

Anjaloke amantombazana alapha eBenoni akusho ukuthi bayahlu-lwa umendo, into njena basanonisa yona imizi yoyise nonina wab nase akufezile lokho uyoboni athathe indoda enye ashade navo Awucabangi ngala wena na? ngiyabona ukuthi ngiyakhubek Mh'eli ngokuthatha kakhulu isi khala kwelakhe lodun -G. M. Mabilane.

PHOTO GOODS

CAMERAS AND FILMS OF ALL MAKES Ask for Free Illustrated List. Send your films to us for developing. We pay Return Postage on Developing.

WHYSALL'S

CAMERA EXCHANGE P. O. BOX 676, DURBAN Cleanse your Blood with



A "Sable" Brand Product The great blood medicine that purifies and strengthens. Gives relief to Boils, Pimples Sores, Rheumatism and Blood Pressure. Helps thin people to be fat and strong, Good for men and women of all ages. Only 4/6 a big bottle. Sold by all chemists.

A jar of "Frekoline" Face Cream to everyone who buys a bottle of "Kesla" No. 1. "Frekoline" makes your skin soit, clear and beautiful, Ask your chemist to obtain "KESLA" NO. 1 Blood Mixture together with a FREE jar of "FREKOLINE" Cream; or send postal order for 4/6 with your name and address to Sable Manufacturing Co., Corner Raymond and Rockey Streets, Bellevue, Johannesburg, and we will post both articles to you.



Colds are easily caught and just as easily turn into nasty coughs if they are neglected.

BE A WISE MOTHER -BE PREPARED


- AND NEVER BE WITHOUT A BOTTLE OF

CHAMBERLAIN'S COUGH REMEDY

This wonderful remedy is perfect for children—the very first dose relieves the cold or cough and soothes away the pain in throat and chest. Chamberlain's Cough Remedy is perfectly safe because it contains no harmful drugs and does not upset the stomach



YOU CAN FURNISH OUT OF INCOME



ON OUR POPULAR TERMS. £1-16-0 Deposit and

only

12/6 monthly

WILL BUY THIS WELL CONSTRUCTED 3' 6" GENT'S WARDROBE.

WRITE FOR FREE CATALOGUE.

THE ALBERT FURNISHING CO. LTD. 74 MAIN ROAD, CLAREMONT, C.P.



Ha u ka hlaha leqeba letlalong, u potlakele ho khorameletsa Elastoplast leqebeng leo hang. Elastoplast e bolaca mahloko a neng a tla mpefatsa leqeba. Tseba hore Elastoplast base polasetara feela, ke moriana bo. Elastoplast e thibela hore bohloko bo se phasalle har 'a methapo ea mele oa hau e be e folise leqebe kapele. Hlokomela hore ebe Elastoplast. Lingaka le Linese li tla u bolella hore—"U se ke na reka polasetara feela batla se ke ua reka polasetara feela batla





Here's the SLOAN'S LINIMENT to kill the PAINin seconds!

Everyone knows that SLOAN'S LINIMENT quickly relieves their aches and pains. After hard work or tough exercise just dab on SLOAN'S and feel the healing heat soak deep down to ease weary joints and muscles, SLOAN'S is wonderful for BACK-ACHE; STIFF, TIRED MUSCLES; [CHEST PAINS; SPRAINED WRIST; STIFF NECK; SWOLLEN FEET and all muscular aches and pains, Buy a bottle to-day! Price in South Africa 2s - 0d.

KILLS PAIN

. . . in seconds!

Reckitt's Blue

keeps my dress-shirt

REALLY WHITE!

Take a tip from a man-about-

my linen really white.

Reckitt's

town. For evening dress, your shirt must be absolutely pure white. My wife

makes certain that I shall look smart when

we go dancing by using Reckitt's Blue to make

Makes white things really white.

NOTHING BETTER

Rubbing and scrubbing get out

ordinary dirt, but to remove that

yellowish grey from white things

you must use Reckitt's Blue. It's

very easy; just one last rinse.

Readers Forum Union-wide commercial body

suggested to assist African political efforts

The chaotic state of affairs obtaining in African political organisations in the Transvaal and Natal particularly, is of great significance. This calls for a halt before things go even worse.

under which we live?

Throughout the country, we find ourselves in this mess.

Then, again, there are those who simply turn a deaf ear to repeated cails to action in the battle waged Africans' own business congress to weight.

clutches of an octopus whose tentacles we seem unable to destroy cal development is a delicate because some of us have secured struggle; that it is restricted and somfortable nooks in the mons- depends upon financial development depends upon financial development. trously contorted body of that ment, likewise even political devecreature.

Unless we are all imbued with a

NCE more we are given another sign which clearly points out to us that Africans HERE are people who are indifferent to the many problems with which we are cannot develop along political

confronted. What can be done to lines alone. It is because we have of the African people. A peculiar- southern part of the Transvaal. turn their attention to conditions thought of our liberation and pro- ly ugly situation has arisen in This Institute stands, and will ever gress in politics alone that we South Africa, which makes us feel stand, as a challenge to the Afri-

ignorant and grope about in the only come about if we take into immorality, and the hostile atti. less we pay heed to this all-impordarkness of illiteracy. They are account the various phases of tude of the present generation to tant question of educating these unaware of the efforts being made human development, such as edu- Christianity, which is the panacea children, our national liberatory by their own fellows to lift them cation, commerce or business and for all ills, render the prospects movement becomes a mere farce. the like. It is in connection with for a bright African future slen- -M. M. Morotolo, Wilberforce. business that I wish to draw the der. attention of the Africans.

We need at the present time an to raise our standard; the call is help our economic development. for every African to pull his We all know that real progress can come about through financial sta-bility, an elevated literary status We are caught, in the horrible as well as political development.

On the other hand, financial despirit to reach our goal, the velopment is governed by numeriachievement of which entails among Africans; prudence and mutual understanding and working in co-operation, we shall remain where we are.

As I see things, it rests with the educated section among us to get down to the job of enlightening our backward fellows, both by precept and example.—E. K. Mokoena Zastron.

Cal strength, which is possible of the African race, necessure these among Africans; prudence and very children are, obviously, the citizens of tomorrow.

They will be expected to make their own peculiar, unique and distinctive contribution toward the common heritage of the African race, and which is more, to leave this place a better one for posterity. For the success of this gigantic task, we must supply usurp the functions of the African

usurp the functions of the African National (political) Congress. My equipment-education. Not educa suggestion aims at promoting the tion in the narrow sense of school-Africans' economic development. ing, but in the broad sense of the I visualise under this suggestion enlightened ripened experience of the birth of an African national life.

to offer assistance to needy and ed and teachers absorbed in their hard pressed African concerns.

Also, business undertakings could be brought to needy areas; schools could be proported in their My address is shown below.—

preparation for life. To some it H. N. Noyooh, African Medical may appear as if I am "building School, P.O. Box 46, Lusaka, Norcastles in the air," but this is both thern Rhodesia.

schools could be erected for sur-plus children; properties could be purchased to relieve congestion and so forth.

All this, I am aware, will entail great work and much time; but God helps those who help themselves. - J. S. F. B. Gregory, Vereeniging.



WELL DRESSED MEN'S CLOTHES ARE MADE BY



It is unnecessary for me to enu-When we think of fire we think of something which is an instru-ment of immeasurable good and an instrument of destruction.

Victory

He conquers twice, who upon - Francis Bacon

for a victory over evil.

— Mary Baker Eddy

- Whittier

Who overcomes by force hath overcome but half his foe.

possible and practicable. Other people have done this and there is no fundamental difference between those people and ourselves.

I can think of no appropriate T is a fundamental fact that example of self-help save Wilberducation is indispensable force Institute, which lies in the to the progress and welfare that the future of the African race can race.

have numberless Africans who are Development of our people can is dark. Illitracy, drunkenness, It is my firm conviction that un-

C HILDREN are being blam-Countless children of school-going age are without schooling because they cannot be accommodated in existing schools. On the contrary, a large number of qualified known as "tsotsism"; yet it the parents who must be blamteachers are without employment. ed for allowing their children to These teachers can be harnessed embrace the "tsotsi" cult. in the education of these children.

We come across parents who Again, we all know that political and build schools for this purpose. drink to excess and, while under the influence of liquor, they turn truggle; that it is restricted and here that the education of the to fighting and the use of profane children is a national responsibility. fity which must be shouldered by sence.

all Africans regardless of whether In doing all these things, such they have children or not. Failure parents merely encourage their children to do likewise. If parents to accept and execute this treme-dous responsibility spells the doom of the African race, because these took greater pains to bring up their children along well-ordered lines, the number adopting "tsotsism" would be negligible if not nil.

> Unemployment and lack schools are but minor contributory causes of "tsotsism"; the main cause is to be found among "tsotsi" parents.—Cecil Layton Goba, Venterspost.

of South Africa.

am interested in reading, stamp chamber of commerce. In a nutshell, what I am driving collecting and tennis. I feel certain

Such an organisation could build at is this: We should stop bemoanthat this letter, published in the
up the basis of African commercial ing our fate and get to business. columns of your famous and The New Improved Standard Dictionary ... establishments: safeguard the in- We should build schools where widely-read newspaper, The Bantu terests of African businessmen and these children can be accommodat. World, will have the desired effect.

The weekly sermon:

Use your tongues in a becoming

if we can but stand upon our legs

these children with the necessary

victory overcomes himself.

At all times and under all circumstances overcome evil with good. Know thyself, and God will supply the wisdom and occasion

The smile of God is victory.

- Milton

Thine, O Lord, is the greatness and the power, and the glory, and the victory, and the majesty; for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. I Chronicles

fighting.

- H. W. Beecher

merate all the good things owe to fire, and to describe the nature of destruction that it is fire."

dames says "the tongue is a harm with the tongue. With

themselves as such through the unwise use of their tongues. They reveal the unworthy thoughts which fill their minds by making their tongues the taps through which these thoughts, which are best unexpressed, reach the ears

Men and women who swell the list of the kind, polite charming and decent, stamp themselves as such through the wise or cultured use of their tongues. There is so much to do with your ongue that there should never be a day when you misuse this organ. There is a great deal of ignorance and superstition which should be removed by the tongues of those who should make it their task to catter the seeds of knowledge

and information. Look at some of the things that an abused tongue is capable of spreading: lies, hatred, broken friendship, misinformation and

what are you doing with your tongue? Are you using it as a fire to warm God's children and prepare their food? Are you using it Victories that are easy are cheap, as a fire to inflict pain and des-Those only are worth having troy property? As James suggests which come as the result of hard let us bless God, our Father, with our tongues and not curse.

— J. M. N.

DOCTORS PROVE - 2 out of 3 Women can have Lovelier Skin in 14 Days!



your face for one minute. Then wash it off with more

Improvements in 14 days!

Fresher, Brighter Complexions!

Less oiliness!

Added softness,

even for dry skin

· Fewer tiny blemblackheads O

Men who matter Today no man can afford to neglect his appearance. The daily shave is a matter of great importance; and men who matter shave with Blue Gillette blades, knowing full well that these give the closest, smoothest, best-looking shaves that they have ever **Blue Gillette** BLADES Blades FOR 1/3 'Good Mornings' begin with Gillette

Rudolph-A Guide For The Zulu Court Interpreter 5/- (by post 5/2) Of great use to all having contacts with the Zulu. Zulu Dream Book ... 1/9 (by post 1/11) The largest Dream Book ever published in Zulu. Don't, A Manual Of Mistakes ... 3/6 (by post 3/8) How to do the right thing at the right time. The New Practical Reckoner 2/3 (by post 2/5) A completely new all-purpose bold figure reckoner The Handyman's Complete Self Instructor ... 11/- (by post 11/6) It covers every job from house repairs to mending your sho 12/3 (by post 12/9) WOULD like a pen-friend from any part of the Union Stafford and Frankling-Principles Of Native Law and The Natal A Guide to all the latest methods of building practic 42/- (by post 43/6) A new and up-to-date edition of this very important wo

WRITE FOR OUR BIG FREE CATALOGUE

2/- (by post 2/3)

PUBLISHERS-BOOKSELLERS-STATIONERS.

P.O. BOX 109, PIETERMARITZBURG, N.

fire", a metaphor by which he HIGH ROAD OF AFRICAN **EDUCATION**

this organ we can sing, pray, recite, comfort and deliver orations. With it we can curse, scold, quarrel and hurt people's Opportunity For All.

> From Std. IV To M.A. JOIN THE GREAT MARCH

WRITE TO: THE PRINCIPAL,

BANTU PEOPLE'S COLLEGE, 431, VERMEULEN STREET, PRETORIA.



AZIMBA OMUBI OKUDUMBA KWAWO

be aguithaiu.
Inhiungu EMALUNGENI
aso KHALVYENI EMIHANJENI ziyagezeka.
ZIKHALO ZEMFIVA
UBANTWANA ENI-

Ngaphezu kwalokhu, i"ASPRO" kayloamshamo
ezinixshazweni zamalanga
onke njenge zinhlungu
EKHANDA, UKUFA KWEMITHAMBO, UKUNGABINJABI (TUDONGA-

Ngakhoke yini uhambe ungavikelwe

ingatholakala noma kuliphi ikhaya?

UL. J. Aspinali, wase 42 Fair View Avenue, Newtown, Geelong, Victoria, Australia, uloba uthi: — '' Kuzo lezi nsukwana ngike ngadunyelwa umkhuhlane kusengazathi yiMfuluwenza. Kwakufanele ngibe semsebenzini njalo ngakhoke ngathi umkami akangiphe amanzi ashisayo eLamula ngase ngithatha amaqhezu e' ASPRO' amathathu kunye namanzi elemon ngase ngingena ezingutsheni. Ebusuku ngajuluka impela kodwa ngancono kakhulu ngosuku olulandelayo, ngakwazi nokuya emsebenzini. Ngiyaqiniseka ukuba angenzanganje nge 'ASPRO' ngangiyocindezelwa neumkhuhlane.

Enziwa eSouth Africa ngu NICHOLAS (South Africa) (Pty.), Ltd.

AMANANI AWO ANGAMELWA NOMA NGUBANI

ZULU



TWO FULL GLASSES IN EVERY BOTTLE

Bottled by DOK PRODUCTS LIMITED

Saratoga Avenue, Berea, Johannesburg. Phone 44-4326:

Under appointment by Pepsi-Cola Company, N.Y.

AFRICAN

HOUSING

SUBSCRIPTION RATE: 12/- a year; 6/- for 6 months; 3/- for 3 months. Write to: The BANTU NEWS AGENCY (Pty.) Ltd., P.O. Box 6663, Johannesburg.

Educate the African

"To keep any section of the population in a state of backwardness

there are white men and women who have too great a regard for human dignity to surrender their souls to the dictates of race and colour prejudice.

This abundantly shows that White South Africa is divided into two sections as far as our inter-racial problems are concerned. There are those in the first place who think that in the rule of the jackboot there is security of the white race, and those who maintain in the second place that White civilisation in Africa will not be saved by repressing the progress of the African people.

"Although some people", says Dr. Barnes, "who wish to perpetuate the close of the propertuate the close of the propertuate the result that the richer words have to come from the treats of the properties, and selected the properties, and selected the properties and selected that a reasons why Native thuman dignity to surrender their souls not progress are twofold.

Housing does not progress are twofold. Housing does not progress are twofold. Housing does not progress are twofold. Housing does not progress are twofold. Housing does not progress are twofold. Housing does not progress are twofold. Housing does not progress are twofold. Housing does not progress are twofold. Housing does not progress are twofold. Housing does not progress are twofold. Housing does not progress are twofold. Housing does not progress are twofold. Housing does not progress are twofold. Housing does not progress are twofold. Housing does not progress are twofold. Housing does not progress are twofold the ground that a Native Township of housed. This, of course, if the properties, and services are to be provided eservices are to be provided services. In the a Native are not permitted to work their own houses shorted that the result that the richer are are assist the properties, and services are to be provided well enough in our case and which is commonly practised over the well enough. If this principle, which works well enough with a total the properties, and services are to be provided with story of the Municip

Barnes, "who wish to perpetuate the old order, deprecate Native education as likely to lead to race collision, the right attitude is to rely on education to direct the newly released forces into constructive channels and to effect the transition of the

Native to a higher social system smoothly".

1. Some years ago, Parliament decided that, as the war had ceased, the necessity for emergency legislation fell away and that such legislation should be re-It has always been our contention survival of the so-called White civilisation in Africa is the education and upliftment of the Bill is put forward in accordance

to develop along civilised lines Those Europeans who think that their security depends on keeping Africans in a state of back wardness are greatly mistaken. What destroyed, in our opinion, the civilisations of Timbuctoo and Zimbabwe on this continent was the barbarism of the major-ity of its inhabitants. In other words these civilisations failed to secure themselves by bringing the backward Africans with in their fold.

The fact is, Africa cannot be Europeanised without de-Afri-canising its aboriginal inhabitants, and those who think that Africans can be kept in a state of backwardness are, without per-haps knowing it the enemies of White civilisation in Africa. What is wrongly called White civilisation is the "gathering achievement of the human race" is not the monopoly of the white race. or 12 months or both.

The non-White races such as the Arabs of North Africa and Asia Minor have made a notable con-tribution, and it is not an exaggeration to say that the cradle of this civilisation is on the banks of the Nile, Euphrates

and Jordan. From there, it cannot be denied.

any, little contribution to the progress of mankind but this satisfied that the affidavits have (h) The Act will be in force only what other races have done. The security of civilisation in Africa we repeat, depends upon the advancement of Africans along magistrate.

Oln the Bantu World issue of February 17. A. J. CUTTEN contributed his views on the Reef Housing Problem which focussed interest on a series this news paper had been publishing for same months. In this article the writer adds to those views with-

PARAGRAPH in a recent local weekly paper reads as follows:- "I wonder whether any one person in South Africa today can explain the present (Native) housing position in simple language".

This particular problem has been so confused with formulas, commission findings, politics and is to retard the development of might well each produce a different reason for the fundamen-This striking statement was made by the Mayor of Parus Dr. A find what in my opinion is this

a feeling of frustration among the African people, to find that there are white men and women who have too great a regard for the african people. The simplest form that is recognised by Govern the ment of the properties and amening the structure of the samplest form. Native formship is laid out, all though not (for political reasons) a costs of providing services have to the wherever they are provided is form that is recognised by Govern the ment by the scheme itself, in the result that the richer given. I am confident that many more hundreds of thousands of the properties.

2. The substance of the Bill is as

(a) No one is allowed to entre

(d) Whenever a magistrate

health or safety of the public is

with that decision.

PROBLEM SIMPLIFIED

by the Mayor of Parys, Dr. A.
S. V. Barnes, at the opening of a new African school in the Parys location. It is heartening at this critical time, when the policy of apartheld has created policy of apartheld has created the policy of apartheld has created policy of apartheld has created

A statement from the S.A. Institute of Race Relations which comments on the-

Native location or village without permission. Any person contraven-ing is liable to a £25 fine or three (e) If the magistrate to whose months or both. Should such person continue to offend after con- district the persons have been re- instead of taking energetic steps viction, he can be fined £1 or seven moved is satisfied that no suitable to provide housing local authori-

connection with organising such homeless persons and issue regu- Moroka. Johannesburg, this is no occupation of land or who lations for its control. Such local substitute for an active housing grievances. exercises any authority or control authority is exempted from the programme and good living con-in relation to it is liable to £100 proviso to sub-section 1 of section ditions. Such camps are no solueighteen of the Native (Urban tion to the housing problem. Areas) Consolidation Act, 1945. Institute therefore urges tha (i.e. this proviso gives a local authority power to demolish buildsatisfied by means of affidavits placed before him by or on behalf ings condemned by the M.O.H. of a lawful owner or occupier that any persons are remaining on land despite warning to depart or if the

rom there, it cannot be denied that it spread to Greece and Rome—the torch-bearers of this civilisation to Western Europe. (g) Local authority means any divisional council, municipal council, town council, village council, town board, local board, local board, willage council, town board, local board, willage council, will again to the council counc (g) Local authority means any It is true that Africans south of the Sahara Desert have made, if the district, and demolish build-committee, and local area com-

pensation given).

does not mean that they cannot been posted prominently in or in such areas as are defined from achieve in the course of time, near the land and a notice inform-time to time by the Governor-

ception to the provisions of the

prohibition against anyone or buy, or lease their own houses on ganising such squatting. The latter some sort of resonable leasehold basis, and the economics of Native presumably is aimed at persons housing will assume a very taking advantage of the plight of different complexion. Africans to make money.

What is important is that the Bill gives general permission to local authorities to establish emergency camps and make regulations, subject to approval, for the organisation of such camps. The danger of this is two-fold. Firstly days or both for every day he continues the offence.

(b) The Court may order summary ejection and the transfer of such person, his family and dependants to such other place, within or without the jurisdiction of the Court, as the latter thinks any building erected.

(c) Any person collecting fees in (c) Any person collecting such may be a commedated is a commedated elsewhere or that they have no proper employment within reasonable distance, he may take the easier steps of providing an emergency camp now officially sanctioned Secondly, the central government may feel remployment within reasonable distance, he may take the easier steps of providing an emergency camp now officially sanctioned Secondly, the central government may feel remployment within reasonable distance, he may take the easier steps of providing an emergency camp now officially sanctioned Secondly, the central government may feel remployment within reasonable distance, he may take steps to remploy any officially sanctioned Secondly, the central government may feel remployment within reasonable distance, he may take the easier steps of providing an emergency camp now officially sanctioned Secondly, the central government may feel releved of responsibility for actively helping municipalities to provide housing. Any emergency camp is likely for actively helping municipalities to provide housing. Any emergency camp now officially sanctioned Secondly, the central government may feel releved of responsibility for actively helping municipalities to provide housing. Any emergency camp now officially sanctioned Secondly, the central government may feel releved of responsibility for actively helping municipalities to provide housing. Any emergency camp is likely to be permanent and although residents in such camps may develop a civic pride in their committees.

This committee does not in any way take the easier steps of from officially sanctioned Secondly, the control of responsibility for actively helping municipalities to provide helping municipalities accommodation is available in his ties may take the easier steps of Institute therefore urges that the government in collaboration with municipalities embark upon an accelerated housing plan along the provided other adequate housing lines already submitted to the in the same area is offered or com- Minister of Housing by the In-

built for them in the ordinary

stitute, namely:

Loans of materials, supplied at cost by local authorities to Africans who can build their own homes or arrange for other Africans to build them;

The cost of roads, administration and health and other social services should not be charged against the relative votes in loan housing schemes.

Local authorities should be urged to organise and train labour units for African housing.

Land should be made available for freehold purchase to Africans, and it is also desirable that long leases with the right of con-version to freehold when the purchaser can afford it, should be made available.

Greater latitude should be given the larger local authorities in the planning and carrying out of housing schemes to avoid the inordinate delays which have taken place in the past.

ensure that before any emergency camp is established the govern-ment must be satisfied that the authority concerned has effective plans for housing to be puilt within a limited period that such emergency camps can be speedily eliminated. It also urges that local African opinion should that local African opinion should Blank of Blanktown, "Baron" is be consulted with regard to regula-tions for control of such emer-gency camps. The Institute is also concerned about the sections deal-ing with ing with the transfer of illegal squatters. As they stand they are too indefinite and provide no solution to the problem at all. It family could be passed on from district to district with no place in which to settle down.

How many people realise that at Moroka over 10,000 families are living in shelters and huts constructed by themselves. Some are mere mud huts, other substantial burnt brick buildings with proper doors and windows, etc. Though these may not legally be sold a family vacating for any reason obtains a "goodwill" sum from the family moving in, to cover the cost of material used It is

And now to the second point.

ment is seriously considering a 30 year leasehold basis for owner built houses on Municipal stands. So that this should be possible

Thus in basic form and in simple Bill prohibiting squatting without permission, nor can it object to the

Race relations committee

An interesting development in the field of racial relations in the United States is the formation of Mayors' Inter-Racial Committees according to a statement released

Its function is to try to find out where the shoe pinches in inter-group relations, to educate both white and black in better race relations, to be prepared for any possible outbreaks of racial violence and to be in a position to take immediate positive steps, to help officers of the law and officials Economic loans to Africans who can affored to have homes built for them in the collection of the law and officials advise on difficulties.

In the United States, the Committee is usually composed of pro-minent Negro and white citizens together with the heads of various municipal departments, e.g. social welfare, health, transport, police,

Building schemes by local authorities for renting or sale by hire purchase by Africans at experienced people who keep it Building schemes by local authorities under National Housing sub-economic loans for Housing sub-economic loans for siderable effect in lessening racial informed and who carry out its instructions. These committees do

There is no reason why South African Mayors should not consider the idea which would have and revenue and expenditure to be modified to suit our local accounts of the local authority. Rating in the ordinary way should be provided for in economic of our three Non-European groups and multiple spirited and provided for in economic of our three Non-European groups and multiple spirited and provided for in economic of our three Non-European groups and provided for in economic of our three Non-European groups and provided for in economic of our three Non-European groups and provided for in economic of our three Non-European groups and provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-European groups are not provided for in economic of our three Non-Europ and public spirited citizens who would be prepared to give time and thought to facing the practical implications of our racial situation in South Africa.

> The President of the Chamber of Commerce and of the Chamber of Industries would probably have to be called in.

1000000000000000000000000 **WRITING HINTS**

(Continued from last week)

RANKS AND TITLES (continued): Marquesses earls and viscounts should, after first being With regard to the provisions of the Bill, the Institute considers given their full style, be referred to as "Lord So-and-so." It is unnecessary to repeat the full style, necessary to repeat the full style, and it is a solecism to refer to "the marquess," "the earl," or 'the viscount."

Barons are as it were. class by themselves. Although is correct, but "Death of Baron Blank" is incorrect.

(Continued next week) conceivable that an African CUT THIS OUT AND KEEP FOR

----ROXLEY "The Path of a Million Pens" ----A John Dickinson



EYES CLEAR Don't suffer from red, bloodshot eyes! Increase your eye appeal quickly and easily by using a few drops of Eye-Gene as soon as your eyes become tired or inflamed.

2/9 and 5/6
From all Chemists and Stores
te large size contains 4 lines the quanti






cines! Thousands use th Purifies the blood. Washes kidneys and bladder; removes causes of cheumatism, pimples, sores, boils, swellings, stiff joints, backache, unaemia and loss of strength tit makes people fat and strong).

If your Chemist or Store cannot supbly LION BLOOD TONIC No. 12 send 4/6 Postal Order or Stamps to:-BORDER CHEMICAL CORPORATION, Box 295, East London, Immediate delivery. Satisfaction assured.

For the WORST COUGH, get quick relief with "MALTAR," the Wonder Cough Cure, Send Postal Order 3/-. or 5/8 for LARGE size





An hour of study every day with a Union College Course can give you the education and training you need to get that better job. Courses in all subjects including:

Standards IV, V, VI, VII, and VIII. Junior Certificate, Matriculation, Agriculture, Bookkeeping, Languages, Photography, Shorthand and Typewriting. Also Dressmaking and Needlecraft (for women).

| p | 057 | t #/ | iis | cou | pon | for | free | into | rma | tion. |
|---|-----|------|-----------------|-----|-----|-----|------|----------|-----|-------|
| | - | | Name of Street, | | | | | r. BW/7, | | |

| | REGISTRAR, OX 3541, JOI | | DEPT. BW/7, | |
|--------------|----------------------------|--|-----------------------|--------|
| COURSE | e about your I | | The Course I want les | |
| The standard | | | fy age is | years. |

UNION COLLEGE

REFERENCE

0499999999999999999999

"Siambok" discusses --

For over thirty years the Univer- Fort Hare which is, by the way, sity of South Africa was a federal institution with constituent colleges in all the four provinces of the Union. All those colleges have become universities, leaving the university of South Africa as practically a

mere name.

A bill has just been passed by parliament to prevent this institution from being a mere name. A couple of years ago, this university established the Division of External studies for the purpose of helping private students in their degree studies. This Division has become the University of South Africa with power to teach and to confer degrees. In other words, this great university has become what would be called in America the Extension University of South Afri-

For a long time now, the United States of America has had such extension institutions which have charters from the Government to teach by correspondence and to confer degrees. American Extension School of Law, Black-stone College of Law, and La Salle Extension university are among such institutions whose company the University of South Africa has joined.

as old as the University of South Africa but much younger than the University of the Cape of Good Hope which preceded the latter, has also ceased to prepare candidates for the degrees of the University of South Africa. It has become part of the Rhodes

University at Grahamstown.

A precedent has been established. One of these days "Sjambok" and his friends may be inspired to start their own university, or extension university, which would teach by corespondence and confer degrees. I hope the Government would after satisfying themselves that the standard of education is satisfactory give this university a charter.

Seeing Fort Hare has gone to Rhodes, it would be a fine thing if "Kolege ya Bana ba Afrika" would step into the shoes of Fort Hare and become a constituent college of the university of South Africa. I am, of course not ignorant of the fact that Fort Hare was never a real constituent college but a semi-constituent one. This would mean all the external students of the

university of South Africa

would have to go to "Kolege ya Bana" for their graduation.

VIVERSITY OF SOUTH AFRICA

I understand that "Kolege ya Bana" is to be built, if not already built, at Eerste Fabricke or Vlakfontein, near Kilnerton Institution. If it would, as I suggest, be a constituent college of the university of South Africa, it would also be the venue of the vacation course held every winter by the External Division the University of South Africa.

Speaking of "Kolege ya Bana ba Afrika" reminds me that this name is not good enough, and that it is time a better one were found. Once the college asked for suggestions of a name. A bosom friend of mine did send about two or three suitable names. I also take the liberty to suggest names, and hope the authorities of "Kolege ya Bana ba Afrika" will see this or will be shown by those whose eye will be caught by it.

Here are suitables: "Jan Smuts College", "Paul Kruger College", "Abantu-Batho College", "Em-manuel College", these four, but in my opinion, the best of them all is "Jan Smuts College".

homme ha 'na ha buisanoa ka litaba tsa lona tsa mehla.

'ngoe e ileng ea fumana theko e

mariha a kena ho ntse ho kho-thaletsoa haholo, hoba tse ling li ee li shoe mariha, ebile ho fe-ta moo, likhomo tsena ha li nts

BA IKAHETSE

sechaba se ileng sa hla sa utloisisa

Batho ba neng ba le teng le-

tsatsing la mohlang oo kaofela ba ka 'na ba eba likete tse peli.

Komiti ea libapali tsa bashema-

ne e ile ea nkoa ke ba Lovedale,

ea banana ea nkoa ke ba St.

thoasong a kotara e ncha ho hla hlama Monghali Ndudula ea ints'i

B. Zaula oa Keiskamahoek Metho-

dist Higher Mission School, ea neng a ntse a le sio nakong e etsang khoeli mosebetsing ka ho

kula, o ile a boela a qala mosebe-tsi oa hae hape ka la 9 Mots'ea-

nong. Nakong eo a neng a ntse a kula, Monghali Ulana o ntse a ntse a sebetsa mosebetsi oa hae.

Komiti ea Merero ea Ntlafatso ea naha e okametsoeng ke Mr. C.

H. Warner e ntse e le mane Keiskamahoek moo e tlang ho sebetsa tang likhaeli tse ts'eletseng ho

tsa teng likhoeli tse ts'eletseng ho tloha mohla la 21 Mots'eanong.

Khoeling e fetileng ea Mots'ea-nong, mona Qoaqoa ho ile ha na

pula e ileng ca etsa 1 inch. Secha-

ba se sets'o se kene mosebetsing o

ene le lithuso tse itseng.

Khoeli ea Mots'eanong e ne

tsatsing ana, 'me ho hlahile moea

batang le hape ho bata haholo

bosiu, serame se be se tsohe se le-

Lijalo tsa poone ka kakaretso li

WITZIESHOEK:

QUMBU:

tsoeng mosebetsing. Monghali

Ho rekisoa ha likhomo pele

ntle e ileng ea rekoa ka £28.

finyella.

Raporoto Tsa Litereke Le Mahaeng A

Mohla Sondaha sa la 8 Mesa, e ne e le mokete o moholò sechabeng se Sets'o se phelang Vereeniging. Ba Southern Transvaal Bantu Football Association ba ne ba nehelana ka likopi. Lebala la lipapali le ne le tletse batho ba bancate. e ne le tletse batho ba bangata. Khoaere ea Sckolo sa Secondary ca bina lipuo tsa etsoa ke batho ba seng ba kae ba baholo. Ho ile ha nehelanoa ka likopi tsena:-

A Divisions: Papaling tsa 1st. Round, komiki ea Grand Theatre ea nkoa ke ba Tvl. Jumpers F.C. "A" 1. 2nd Round, komiki ea Monghali Fourie ea nkoa ke Tvl. khethoa ho se e Jumpers F.C. "A"1. Knock-Out. komiki ea Monghali Els ea nkoa ke Tvl. Jumpers F.C. "A"1. Summer-League, komiki ea Saley ea nkoa ke Dangerous Lions F.C. "A"1. TABANKULU:

B. Divisions: Papaling tsa 1st.
Round, Komiki ea Vaal Bus Service ea nkoa ke Basutoland Stars 'A" F.C. 2nd Round, komiki es Monghali Willie Muir ea nkoa ke Monghali Willie Muir ea nkoa ke Basutoland Stars 'A" F.C. Knock e Basutoland Stars 'A" F.C. Knock e Basutoland Stars 'A" F.C. Knock e Basutoland Stars "A" F.C. Stars e Basutoland Sta Round, Komiki ea Vaal Bus Ser-vice ea nkoa ke Basutoland Stars "A" F.C. 2nd Round, komiki es Monghali Willie Muir ea nkoa ke Basutoland Stars "A" F.C. Knock-Out komiki ca Lubner Bros ca nkoa ke Vermilco Rovers "A" F.C. Summer-League, komiki ca MacMaster's ea nkoa ke Basuto-land Stars "A" F.C.

C Division: Papaling tsa 1st Round, Komiki ea Richards Outfitters ea nkoa ke Tvl. Jumpers "B" F.C. 2nd Round, Komiki ea Grand Theatre ea nkoa ke Tvl.
Jumpers "B" F.C. Knock-out, komiki ea H. P. Vos ea nkoa ke Tvl.
Jumpers "C" F.C. Summer-League

eng oa "Mixed-Doubles", komiki ea N.E.A.D. ea nkoa ke ba Wanderous Lawn Tennis Club. Ladies Doubles, komiki ea N.E.A.D. ea nkoa ke Misses B. Jacobus le M. moea o ts'episang ona o ntse o sa Maphotomosi a setereke sena, le sa Ma Gent's Doubles, komiki loka. ea N.E.A.D. ea nkoa ke Messrs.
V. M. Padi le E. S. B. Ntlhe.
Ladies Singles, komiki ea N.E.A.D.
ea nkoa ke Miss Loggenberg.
soe hore kotulo ha ena ho ba ntle, Gent's Singles, komiki ea N.E.A.D. ea nkoa ke Mr. J. Masike.

PAPALI EA COLF

Papaling ea Golf komiki ea N.E.A.D. e ile ea nkoa ke Mr. S. Litlhakanyane ha papaling ea Knock-Out komiki ea N.E.A.D. e ile ea nkoa ke Mr. J. Tlebere.

PHAPHAMISA NYOOKO EA SEBETE SA HAU

U tla tsoha u le mafolo-U koetche betheng ea hau hoseng.

Nyoko e lekaneng 2 pints e lokela ho kena maleng a hau letsatsing le leng le le leng. Ha nyooko ena e sa tsoele teng hantle, ts'ilo e hana ho sila lijo. U tlallana maleng, u be u pipitleloe. U ikutloa o le makhekanyana, homme u be joalo hle.

Ke ha u ka noa lipilisi tsane tse bonolo, tse sebetsang hantle haholo u ka qalang ho pholoha, le nyooko ea rothela hantle maleng a hau-ke li-Carter's Little Liver Pills, Ithekele tsona kajeno. E re ba u fe Carter's Little Liver Pills

Mokete oa letsatsi la mohlang oo ntse a le phomolong ka lebaka la oa felella hanle ka monyaka o ho hloka bophelo bo qaqileng.

Ho thehiloe Komii e tlang ho sebetaana le etsetsa sechaba sa malokeishene a mabeli tse monae. Morero o mong hape ke hare ha thehine morero oa ho ahore ho thehoe morero oa ho ahela ba hollleng matto mane motseng oa Sharpeville.

Litebohelo tsa rona li ea ho Mo-ghali George Matlala ea ileng a hethoa ho se ea mo hanyetsang e sechaba sa Sharpeville ho ba etho sa Boto ho koala sekheo sa lahisitsoeng ke lefu la Mr. Azael

seterekeng sena, teng ho ne ho bile ho ena le likolo tse ngata tse neng li tille. Bana ba likolo tsena ba ile ba ba ba mamela puo ea Komishenara oa koano, Mahlahlobi oa Likolo, hommetihotisanong ea bona lipapaling tsena, he ne he ahlola Mohlahlo-bi e Moholo oa Beitereno ba 'mele, eg tsoang koana Port

Cheseho ea bana lipapaling tsa Papaling ea banana ba "Basketball", komiki ea McKinnon Chain e ile ea nkoa ke ba Sharpe-D.R.C. School, Papaling ea bashemane ea bolo likomiki ta N.E.A.D. le Dadabhay tsa nkoa ke Sekolo sa Presbyterian sa Top Location.

Papaline

Papalin

chumetse as agaretso, ha ese nore botle. Papaling ea thenese mekhetho- ceas ka pairmana ke hona ho

hang, sa tlatsa maikutlo ao sa ba sa ithaopa ho kenya letsoho mokotleng ho lefella ho ahoa le lintho soe hore kotulo ha ena ho ba ntle, tse ngata. noblomong ho ka 'na ha kotuloa nekhotla e ka bang 30,000 ha ho ea kotla e ka bang 72.000.

Liphoefolo tsona li khots'e haea ea til. He lie ha enteloa likhomo se-

otsoana. Ho kile ha ba ha eba le fantisi ea likhomo khoeling ea Mols'eanung, 'me teng ha tlisoa likhomo tse 63 ha rekoa tse mashome a mane le metso e mehlano. Theko e ntle e lleng ea feta tse ling tsoble tse bileng teng moe fantising ke ea khomo e ileng ea rekoa ka 227.5.0d. ha ka kakaretso to hopoloa kore khomo le khomo a e ka 'na caba e rekiloe ka

Naha eona e ntle makhulong, a ts'oere setulo sa Borenana ba ha feela joang bo se bo omeletse, homme ho se ho ntse ho ts'ohuoe hobisini a ba a hola. hlaha e se ts'ohe e tlola e bo KEISKAMAHOEK:

chesa.

Ho ile ha na pula e fokolang mokheoling eona ena ka la 25 ho

Kheoling eona ena ka la 25 ho

na ea eba 49 inches feela. Naha e

masobana, e leng lintho tse kang saho la 20. ho tia ba le silos cholo e seng e nise e lokisetsoa. Komishenara oa Batala o kile a Mohla la 21 'Mesa e ne e le le-Komishenara on Batala o kile a chakela Insikeni le Gowan Lee ho ca nehelana ka lithuso tsa lipen-chene ho ba fumanehileng le ba sitoang ho ithusa. O ne a bile a lite teng hape ho ca sebetsa litaba tsa makhotla.

Mohla la 21 Mesa e ne e le lestasti la lipapali tsa likolo tse kholo mane sekolong sa St. Matthews. Ba neng ba kene lipapaling tseo e ne e le ba tsoang Fort Hare, Lovedale, Healdtown, Fort Cox le St. Matthews.

Ngaka ea Setereke le cona c ntse e tsamaca le setereke joalo, kelang ke thuso. Ho se ho ile ha ho mamela le ho phekola ba lokelang ke thuso. Ho se ho ile ha tiola lefu le matia la 'metsoana le lefu la feberu e bohale. Mohia Matthews.

Monghali Maki o nkile mosebetsi
oa hoba Tichere e Kholo ea Granville Higher Mission School mala 25 khoeling ea Mots'eanong,

THUTO BOETAPELENG

Lilemong tse ngata tse fetileng ho tla tla fihla motsotsong oa joale ho lemohiloe hore sechaba se sets'o sa koano se rata marena a sona haholo. Le hoja tsoelo e ntse e phunyeletsa har'a meetlo le mekhoa ea Batala, batho ba bats'o ba sa ntsane ba talima Borena ba bona e le ntho e kholo haholo batho ba ahileng pel'a libaka tsa Marena, homme cheseho le thato ea bona kamehla ke bona borena ho ne ho kene Seboka sa Lekho-tla la Sechaba la Setereke sena, ba bona bo ekeletso le naha le tsamaiso ea litaba, ho ena le hore

Ho potlaka ha batho ba bats'o eo e neng e le Komishenara e ho kena tseleng ea tsoelo pele, Moholo oa Batala le Ha Zulu le ho tlamella marena ho hore a i- Mr. Malcolm, Mohlahlobi e Mohothute a tsoele pele e le hore le lo oa Thuto oa Natala Lekaleng oona tle a sebetsane le batho ba utloisisang ka tsela e lokelang. Ha e le mona hape thuto ea Batala e hotse (hakana-kana) lilemong tse 1936, empa ka lebaka la ho fokola qalile ho lala joale, homme lijalo tse ileng tsa jaloa e se e le morao tsona li talimeha eka ha li na ho nella hore Morena a rutehe e le ba oa nyopa. Ntho e bohloko ke hore ha ngoahore a tle a hlopshoe ke sechaba ha o sa tsoa ho tsitsa hantle, ho sa ha habo, se tle se se ke sa mo talimela faats'e sa tlolisa le tsoalo ile ha bonahala eka lijalo li ne li tla ba ntle haholo, empa litaba li fetotsoe ke ho etsahetseng hang ho ea hae mahlo holimo.

hore ngoaha o robe. Khoeling ea 'Mesa ho tla tla fihla Mots'eanong BA E HLOKOMETSE itlafatse thuto ea marena le maenana ka litsela tsohle ho hore mosebetsi oa bona o tle o 'ne o nlonephehe. Ke ka lebaka leo Lecala lena le keneng morerong oa tho ba bangata ba nang ba tlile ho no ruta bara ba marena le majabapatsa, 'me ho ne ho bile ho ena le likhomo tse ngata tse tlisitsoeng papatsong le kananngong. Likhomo efa e le hore ba tle ba tsebe ho li ne li khots'e hantle, hoo khomo

1951, Setho sa Lekhotla. Z. Mtirara o ile a etsa tihahiso ena Lekhotleng la Bhunga, Umtata, "hore 'Muso o kopjoe ho lokise-tsa bana ba marena le maja-lefa a borena tsela e ba sekamise-tseng thutong." Ha a ne a boetse a tlatsa puo e 'ngoe, Mohlo-mphehi enoa a boela a re: "Ke na le kholo hore 'Muso o ka tha-bela ho bona hore motho ea tlang ho etella sechaba pele boreneng o na le thuto e ntie". Maikutlo a mofuta ona a kile a hlahisoa le ke Mong. H. C. Lugg

tlafatsa mobu oa masimo a hae ke 'na, 'me he, tsebang hore ke ikemi-

nts'ang, ebile eona tlhaho e ile ea hlola hore hobe le li linthoana tse ling tse teng, tse ka 'nang tsa tse-

liboko tse phelang mobung, metso

kang mobu ho pfi'h 7'1! n' eaon hd

kang mobu ho phela teng le li-

phoofotsoana tse thebang mesima ho phela ho eona. Ka tsela ena

moea o 'nile oa tseba ho kenella t

har'a mobu, ka eona tsela e ts'oa-

lokoe le likokonyana.

leho ea popo e neng e li elsa mo-bung, a fetola tseo Molimo a na

Mosebetsi oa ntlafatso le nchafa-tso ea naha koano o ntse o tsoela pele ka matla mane Ngwemnyama (3) Kopo ea hore ho lumeloe ho chekoe koari mane Sulenkama Bophelo

Komishenara o ile a ea nehelana Hospital, (4) Kopo ea hore ho

ka lithuso le lipenchene mane Hla-ngalane, Etyeni, Qanqu, Sulenka-ma, Enyanisweni, Gura, Backhill. Cabavale, Moore's Post, Bencuti le Lower Nxaxa le (6) Litaba tse

Tsitsa. O bile a lefa basebetsi ba mekbaqo ba sebetsang mane Caba.
Ntaboduli, Mjilana le Shawbury. ho batho ba bats'o koano. Chelete

Ho ile ha uoa le mane Mdeni ho eo kaofela ebile £584 kaofela,

ea litlama, likokonyana tse che-

eng kae tse fetileng, ho se ho tla- ha matla a itseng, morero oo oa

MAJALEFA A RUTOE

Hape ka selemo sa 1938, khoe-ling ea Mots'eanong, Dr. W. W. M. Eiselen, eo e neng e le Mohlahlobi Moholo Thutong ea Batala Ba Lekala la Litaba tsa Batala Transvaal, eo joale e leng Mongoli ba hlokometse taba ena ka mhlo oa Litaba tsa Batala, o ne a behe seli, homme b laba-labela hore ba lipuo tse khuts'oanyane tsa bookoa kapele ho Komishene N.A.D. eo ka eona a neng a hlaisa merero ca hore ho ahoe Sekoseo ho tlang ho rupeloa Marena Marenana a naha ea Transvaal sona, 'me a bile a behile litsela seo a hopolang hore li ka lateloa. A ba a supa hore "Bophelo talimana le mosebetsi oa borena lateloa. A ba a supa hore "Bophelo ba bona matsatsing a tlang.

Ke ntho e thabisang no tseba litabeng tsa mehla ea kajeno homo re ka le 13 khoeling ea 'Mesa, mme ho bonahala hore matsatsing

> Litthahiso tseo tsa Dr. Eiselen li ile tsa mobeloa ke Komishene le Mongoli oa Litaba tsa Batala oa mehla eo empa ho qhoma ha ntoa ha boela ha busetsa litaba morao. Empa Mongoli oa Litaba tsa Batala, selemong sa 1942 a boela a etsa puo e reng: "Lekala lena le ntse le sekametse ntiheng eo oh ka phethoang morero o ho atelhisa thuto ca bana ba marena hammoho le maialata. Morena Ndobembi Ngcobo oa Ndwedwe;

PHOSO EA MOTHO

ghekella Molimo melaong eo a

e entseng ea ho hlokomeloa ha

sa ka bohlajananyana boo a nang

bona hore o tsebile ho qhekella

ea emela thoko, homme molemo-

mong hore a fumane lipherana tsa

noang teng. Lilemong tse likete

mobu.

nang le ena, lesoe le lona la tseba Tlholeho ea bophelo e mo e se ho phunyeletsa le kena har'a hloko e sale pele, ka hobane e ile

naha, tse shoang tsa bolla har'a limo eena O ke a ts'oarele motho

Ho ka bonahala he, hore ntho eane ea ho hloleha le popo ea tlamella hore motho a nts'e kha-

bophelo, e leng khalapa, e ile ea lapa cohle, e felelle ka mokana ho

boela mobung. Litoeba le tsona hore a te a fumane se mo loke-

li ile tsa sia manyoolo a mangata mobung, ho ts'oana le lang. Senokoane se ka 'na sa phongata mobung, ho ts'oana le liphoofots'oana tse ngata tse kang likhoiti, liboko, likholabo- ba ea lesa motho le ka mola o le

BA EPA MEKOTI BA

Mohla Moruti Huss a neng a buisana le sechaba sa Umzumbi nakong ea ha ho ne ho ntse ho etsoa lits'upisano tsa fokiso ea na-

"'Nete e sa saletse e eme nga e le 'ngoe hore mohlankana Khathi o ile a lemosoa bohlale ba ho ma-

ha mane St. Faith's Settlement, ophetile tjenana:-

(KA FR. FRANCIS SCHIMLEK, MARIANNHILL)

Sena ke sekolo se seholo sa Lomana, se seterekeng sa Louis Trichardt, Transvani e Leboen Mona ke moo ba Marena a mangata a Transvani ba kenang tong ho fumana thuto e 'ngoe hape,

ka tlas'a morero oa 'Muso oa thuto e khethehileng ea bana ba Ma-(Balang Isa thuto ena hona legepheng Iena.)

matsatsi a tlang a ka moso, ha maja-lefa co a tla nka litulo tsa mosebetsi oa borena." Eare ho sea tlang Morena e tla ba eena ka lemo se e-ea no felelleng, ha be-nnete ha feela a rutehile." neng ho reriloe hore ho rutue ba- College Marianbill, na marena ka cona homme morero oa qulou selemong sa 1951.

KE ANA MAJALEFA

Ka hona. Balekala la Litaba tsa marena hammoho le maja-lefa le Magwaza Gumede, mora le molja-lefa oa Morena Mtshingwa

> le mets: ao a leoatle, a a babise ka hona a bake ts'enyeho e kholo e ka keng ea hlola eba e

"Ka (sela ena, batho ba fana ka

metsi ho ba macatleng, empa bo na ba ntse ba hloka metsi har'o

phakoloa.

ka bona a teka ho Bophelo ba Tse Phelan

Ka tsela e ts'oanang ho ile ha etsoa liabo tsa chelete ho romela long, homme chelete e fapaneng ho ea ka likolo e ne ekaba £22 ka-pa £25 ka selemo. Bana bao ba ithuta likolong tsa Mariazell, Shawbury, Clarkebury, Myenyane

Thusonyana tse itseng li boe-

SEPHEO KE SEFE

ba rutehe ba lekane ho sebetsana e tsa kajeno. Ka lebaka lena ho

FOR EYES. Chaplin's Test Your Eyes and

Make Youn Glasses Satisfaction Guaranteed ESTABLISHED 25 YEARS. SEE

Tohelang he romela bana ba lona hole, ikaheleng sekolo se phahameng le lona, le nts'eng 688 MARKET STREET, JOHANNESBURG. (Opposite Public Library)

Wegazi

Lakho

77" Mixture

Motho oa ho qetela ea kileng a Gumede ea Mapumulo, bao ka bobeha puo ena ke Dr. Jansen, eo e beli ba ntseng ba kena sekolo neng e le Letona la Litaba tsa Batala. ka 1949 hore "Ho Khothaletsoc hore ho rutoe bana ba marena. Eshowe. Ha fuea Hugh Lukuta. e le hore ka hona ho lokisetsoe mora oa Morena Albert Luthuli, ea mane sekolong sa Ohlange; le Ndahenzima Mkize, mora oa Morena Somblolo Mkize na Ixopo, ea kenang sekolo mane St. Francis

Institution le St. John's College.

tse tsa bana ba marena a Leboca ho Transvaal ho ea likolong tse kang Adams College, Kilnerton-Pax Lemana, Diocesan le ho tse ling. Ho ba boletsoeng bana ho na le Majalimane le Mahlokomane, ba nang le lilemo tse 17 bao e leng bana ba Morena Gidja Mahlalela oa Barberton, bao ka puello ea Komishenare e Moholo ba ileng ba romeloa Adams College ka chelete ea £20 ka sele-

Libakeng tse ling tsa Kopano

bana le ts'ebeliso ea mobu. Motho o lebele'se feela ho ketula
tse molemo mobung le ho ena
boima, ke Tholeho le Tiaho ea
hantle hoba Morena kapa ngoana oa alorena
tse molemo mobung le ho ena
boima, ke Tholeho le Tiaho ea
hantle hoba Morena kapa Morena-

• KLERKSDORP: Ke ile ka hlomoha pelo ha ke bala Bantu maneng eo feela, sepheo ke hore World ea veke e fittleng ha ke ba-

tlhaho le popo ea bophelo, empa kang thuto kateng, a licha ho hlokomela hore Popo le Rona mona Matlos Rona mona Matiosana re fokala tsa bana ba bafohatse, hampe ka thuto. Ha re qeta buka tlang ho floacla ho phela har'a ea bots'elela re lokeloa ke ho ea thaka tsa bona ba sa khetholloe ka mane ho hahuaang matlo teng reo hore ke mahosana. sebetsa ka thata re sotloa ke se-

"Litlama tse ling li ile tsa bolla moo li metseng teng, tse ling tsa jeoa ke liphoofolo. Liphoofolo tsa sia manyolo har'a la e na ts'oarelo ho lisenyi. Mo-Batho ba Matlosana, tsohang le ona le rute bana ba lona le etse le ikahele sekolo seo e leng sa lona, le tlohele ho llela ntho tse sa bonahaleng empa thuto e foko-

Nts'ang bana ba ba 'nyane likichineng moo ba chesoang ke mei a lipitsa empa ba sa fumane

bana ba lona limarakeng moo

Ka hona naha ea 'na ea its'ella ho e phonyoha. fetlelaese e sa e ts'elloe ke motho, 'me mobu oa na oa ntlafala. Metso bile ho ts'oara phoofolo ea eona. ba thoanapang titompi tse nang le mahloko teng.— Daniel R. 'me mobu oa na oa ntlafala. Metso e litlama ea bopahanya mobu oa se ke oa qhalana, 'me litlama tsa thibela metsi a pula ho feta a phalla feela a sa monyelle faats'e, "Meru ke lintho tse ling tse tsebang ho ts'oara metsi hore a se fete bohoalotso feela, homme ka sebopeho se joalo, lifate tsa eba le thuso e kholo, ho sitana le ka makhaba a tsona a ileng a ba a fetoha manyolo mobung. Lifate tsa khale le tsona tsa oa, 'me tsa boela tsa nonts'a mobu. "Lifatse li tseba ho hapella mo-Fumana Owona Ukahle ba se sets'o se kene mosebetsing o matla oa ho kotula lijalonyana tsa sona masimong. Lekhulo le batla le bonts'a ho fokola joale, empa he liphoofolo tsa Batala tsona li ntse li talimeha li khots'e hantle. Haho mafu a seng a kile bilaha ho khathatsana le liphoofolo. Sa kala te tsona tsa oa, me tsa le tsohle tse phelang tiro e rorisehang ruri, e ea mo fepa, e ea mo ngobo le lesoe 'nqa e le 'ngoe, ebile moo meru e leng mengata, pula e atisa ho na, metsi ao a pula le tsohle tse phelang tiro e rorisehang ruri, e ea mo fepa, e ea mo ngobo le lesoe 'nqa e le 'ngoe, ebile moo meru e leng mengata, pula e atisa ho na, metsi ao a pula le tsohle tse phelang tiro e rorisehang ruri, e ea mo fepa, e ea mo ngobo le lesoe 'nqa e le 'ngoe, ebile moo meru e leng mengata, pula e atisa ho na, metsi ao a pula le tsohle tse phelang tiro e rorisehang ruri, e ea mo fepa, e ea mo ngobo le lesoe 'nqa e le 'ngoe, ebile moo meru e leng mengata, pula e atisa ho na, metsi ao a pula le tsohle tse phelang tiro e rorisehang ruri, e ea mo fepa, e ea mo ngobo le lesoe 'nqa e le 'ngoe, ebile moo meru e leng mengata, pula e atisa ho na, metsi ao a pula le tsohle tse phelang tiro e rorisehang ruri, e ea mo fepa, e ea mo ngobo le lesoe 'nqa e le 'ngoe, ebile moo meru e leng mengata, pula e atisa ho na, metsi ao a pula le tsohle tse phelang tiro e rorisehang ruri, e ea mo fepa, e ea mo ngobo le lesoe 'nqa e le 'ngoe, ebile moo meru e leng mengata, pula e atisa ho na, metsi ao a pula le tsohle tse phelang tiro e rorisehang ruri, e ea mo fepa, e ea mo ngobo le lesoe 'nqa e le 'ngoe, ebile moo meru e leng mengata, pula e atisa ho na, metsi ao a pula le tsohle tse phelang tiro e rorisehang ruri, e ea mo fepa, e a mo fepa,

kodwa ukusilingisa nje, ungeke wasiza Igazi lakho njenge " 77." Yenqaba yegazi yama-Afrika ongayethemba. Iqukethe izinto ezidingwa yigazi eliphille, futhi usiza isisu sakho, izinso, Imithambo nemisipha. I "77" Islietho Impilo ezinkulungwaneni zama-Afrika.



liphoofolo.

Komishenara le eena o kile a ka are khalo khoeling eona e fetileng a chakela libaka tse ngata risefeng ea Witzieshoek, a tsamaea a lefa maqheku le likoka lichelete tsa lipangheya le likoka lichelete tsa lipangheya le likoka lichelete tsa lipangheya le lithuso tse itseng.

Iliphoofolo.

"Ke mona moo re ka bonang ho etsoa ho e khotsofa'sa, hobane ha ho ka ke ha etsuoa joalo, ho tla be hipiletsoa koluoa.

Empa he, motho a fihla abe a se a senya, a fetola tseo tlhene ea rope a lipangheya libangheya nona a nona a lipangheya l "Ha motho a sentse mobu, a c e beng a mo reretse tsona ha a mo nts'itse monate oa oona. Tiholeho

ea hlahloba sets'a seo ho sona ho tlang ho ahoa sekolo sa Umzi Secondary School.

Sebokeng sa Lekhotla la Setere-eo e fetohile lehoata. Mathoaukuwuthengat I "77" yiyona mbiza



Bophelo homme o nise a se has'a mobung nakong e 'ngoe le e 'ngoe ea mehla ea temo. Empa sera ke sena. Ke motho, o eme lepaketla ho ferekanya le ho faposa katleho tseleng ea 'nete. 3/- IBHODLELA LE 8 OZ. Oa ja eena mobung, empa eena ha a busetse letho mobung, ho Utholakala Kuwo Onka Arnakhamesa Nacitota feta moo, o be a hoholelle Isena maoatleng, homme mobu le ma-Osphela Absollinglanys,





JOINT PAINS

Sudden stabs—

or crippling stiffness

Those unexpected jabs in the joints and muscles-have you ever stopped and wondered what might be the cause of the trouble-ever suspected faulty kidney action?

The kidneys have the vital job of ridding the system of all those injurious impurities that so often give rise to painful and rheumaticky conditions. These waste matters must be expelled from the system and the kidneys must be brought back to normal health and strength in order to do the job properly.

The speedy, sure way of doing this is to use the worldfamous medicine made specially for this purpose-De Witt's Pills. They act directly on the kidneys, deansing them, toning them up and restoring them to their normal healthy activities.

For nearly sixty years De Witt's Pills have been bringing relief to sufferers all over the world. Get a supply today. Price 3/6 and 6/6. The large size contains two and a half times the quality of the smaller size.

For Kidney and Bladder Troubles



ONLY

Bedstead obtainable to

Write for our big FREE catalogue (BW) and particulars of our commission scheme to P.O. Box 2553, Cape Town.

Ask for details of our Mail Order /// OUK African Bursary

FURNITURE MANUFACTURERS (Pty.) Lta.

P.O. Box 2553 - CAPE TOWN.

RELIGIOUS **PICTURES**



Here you see in miniature one of our large selection of beautifully Coloured Hengious Pictures. Pictures of African chiefs and Mirrors also obtainable. All at wholesale prices. Earn big money in your spare time.-M. BOSENBERG

THE BEST VALUE -



213 Commissioner St., Johannesburg.

ALWAYS LOOK FOR THIS LABEL A.L.& C.D. Ashley(Pty)Ltd.







Brushing Teeth Right After Eating with **COLGATE DENTAL CREAM** HELPS STOP TOOTH DECAY!"



Transvaal Officials Not Enjoying Confidence Of Intelligent Clubs?

proceedings. After the closing a group of "pals" from one club (perhaps the one "Mlandeli" refers to in his article) met and elected an executive of "pals."

Clubs? Everything is going on well at the moment because of the confidence of all clubs.

DISGRUNTLED CLIQUE of with the sentence of suspension passed on Transvaal not individuals but as a province and they asked for no apploying the proxy for Border.

It is true that these men agreed with the sentence of suspension passed on Transvaal not individuals but as a province and they asked for no apploying the proxy for Border.

group of "pals" from one clubs (perhaps the one "Mlandeli" refers to in his article) met and elected an executive of "pals."

MARCH 4 ELECTIONS

Before the meeting of March 4. 1950, a petition by the majority of clubs was sent to the secretary demanding elections and pointed out that the elections of December 10 were unconstitutional. At the meeting of March 4, Mr. V. K. Ntshona, who was elected president in absentia (by the meeting of pals") told the meeting that after getting the report of the December 10 meeting, he was convinced that the elections were unconstitutional and that he was therefore not the president of the Union. Mr. G. Khomo, vice-president concurred.

Clubs present at this meeting decided to continue with the business of the annual general meeting. Elections were conducted and all the delegates present took part. When the decision of the meeting was conveyed to the clubs that were not represent-ted, they all expressed their

the clubs that were not represent-

fabrication. All clubs affiliated to the Union have answered to the fixtures with exception of Western Native Township Bantu High School. This team is out of the run not because it has no confidence but simply because it has no confidence but simply because it hasn't got the material and is expected to play as soon as it is ready. I would agree with "Mlandeli" had he said that we do not enjoy the confidence of certain individuals whether intelligent or not.

It would be madness on our part fabrication. All clubs affiliated to the matches played at Piet Retief women's Doubles

Men's Doubles A. B. and C.

A. Mathobela and J. Mhlanga (Piet Retief) beat S. Gumede and Mrs. F. Thambekwayo (Piet Retief) 6-4, 6-1.

Mazibuko and C. Manthata (Boven) beat H. Hlophe and L. Malinga (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-3, and R. Mathebula (Boven) 6-2, beat G. Mazibuko (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-1, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-3, 6-4. J. Masilela (Piet Retief) beat M. Pohotona (Boven) 6-3, 6-4

It would be madness on our part to expect to enjoy everybody's con-

West Rand

won seven matches and drew one.

Somerset

Rugby

Officials

The Johannesburg and District

non-European Amateur Boxing

Association, turned out 10 senior champions at the Bantu Men's Social Centre on Saturday, June 9

when the finals were finalised

following a series of tournaments promoted at the same venue. A

small crowd of boxing fans were undaunted by the biting cold and

The results of the semi-finals

Flyweight division: Mannasie

Ma ie (Orlando High) outpointed Michael Zulu (International).
Phi p Lekwete (Renegade) t.k.o.'d
S. Ntozele (D. O. C. C.).

Zondi (Phefeni) beat Jimmy Ma-tabane (Boys C'ubs), Sophonia Makololo (Fistiana) beat P. Mdluli

Featherweight division: Simon Vi akazi (B. M. S. C.) knockedout John Moloi (D. O. C. C.) Samson Tsagae (Renegade) beat John Ramela (Phefeni).

The following are the results of

Lightweight division: G. Seleke (Frisco) beat K. Koza (Phefeni).
Lightweiterweight: Moses Mabuza (Central) beat Johannes Mtshali (Family W. C.)

Welterweight division: George

April (Phefeni) beat Richard Hlubi(F. W. C.)

Light middleweight division John Radebe (D. R. C.) beat Isaac Mashinini (F. W. C.)

Middleweight division: P. Ngwenya (F. W. C. walked-over Sidney

Light weight division: Meshake Sthole (White City) walked-over

Robert Khumalo (Huntley).

Mpanza (Orlando).

the finalists:

came to cheer the boys.

Inter-Mine Sports Competition At

by ROBERT M. RESHA

December 10 Elections

When the annual general meeting of the T.B.R.U. was held on December 10, 1950, it became so rowdy that the chairman was reluctantly compelled to close the proceedings. After the closing a

Eastern Tvl. Inter-District Tennis

Mixed Doubles A. and B. A. Lukhele and Miss G. Lukhele

West Rand was represented by

Rand won the match by 5-1.

Petrusburg 3,

Phillipolis 0

A large crowd at Petrusburg

Heavyweight division: Swenkie

Flyweight division: Philip Se kwete (Renegade) beat Mannasie Malit (Orlando High).

Bantam weight division: Reuben Zond (Phefeni) beat Sophonia Makololo (Fisitiana) .

Featherweight division: Samson

Tsagae (Renegade) beat Simon Vilakazi (B. M. S. C.) All the win-

Boys' Club under Theo. Mthembu (known as the Brown Panther in

professional boxing) won the Association's Floating Trophy for gaining the highest number of points in the championships. The

rophy will be competed for annu-

All the houts were supervised by Mr. A. L. Griffiths, the Asso-

ciation's mainspring. The pre-

sentation was made by Dr. A. J. Abrahmvitzy. Mr. A. D. Brown, secretary. made the closing re marks. Mr. R. D. Molefe was

announcer,

due soon.

n a poor bout.

Bantamweight division: Rueben ners of the various bouts were pre-fondi (Phefeni) beat Jimmy Ma-abane (Boys C'ubs). Sophonia Alexandras Family Welfare Centre

executive.

To say that "Transvaal officials do not enjoy the confidence of intelligent clubs" is a thorough fabrication. All clubs affiliated to the Union have answered to the fixtures with exception of Western

Results To Date

Results To Date

Following are the results of the Eastern Transvaal Inter-District matches played at Piet Retief (Boven) beat J. Mhlanga and Miss S. Vilakazi (Piet Retief) 6—2, 6—3. L. Malinga and Mrs. F. Thambekwayo (Piet Retief) beat C. Manthata and Miss B. Mtsweni (Boven) 6—2, 6—3.

Women's Singles

Miss G. Lukhele (Boven) beat

Miss T. Masuku (Piet Retief)

6-2, 6-0.

DURBAN BOXING

(By C. E. K. Majombozi)

The West Rand Consolidated Mines played against eight visiting soccer and rugby teams on Sunday, June 3, in an inter-mine competition. West Rand Mines won seven matches and drew one On June 23, Simon Greb Mtim-kulu (The Orlando Terror) meets Wally Thompson, South African welterweight king, in a title fight On the adjoining ground Mr. Jacobs refereed the senior rugby match between W.R.C. "1 A" and over 12 rounds at the Durban City

In the soccer matches W.R.C. Durban Deep "1 A" which was Hall. "2 A" netted 14 goals to 2 against Durban Deep "2 C.B." The rugby West Rand 8, Durban Deep 0. Lesli the main supporting bout, Mckenzie of Durban fights Speedy Bandes of Johannesburg

matches results between West Rand Consolidated and Durban Deep were 8 nil and 6 nil both in favour of West Rand.

The West Rand Consolidated Mines first team players were Thomas Plaatjie (captain); Welcome Chiangwe; Jackson Mguzulwa; Enoch Peke; Alfred Nkomo; Norayo Ngupan; Samuel Ngosa; on No. 1 ground in a soccer match. The game was fast from start to Gxalaba; Elex Kuta; Wilson Mbi: Mistar Reseases; Wellington Tom ver 8 rounds. Kelly Tiger Frank v. Young Brown Bomber over 8 rounds. Young Chetty v. Cuban Hock over 6 rounds. Two other Durban boxers will appear on the bill. The promotion is by Benny Singh finish and both sides constantly broke through defence but just failed to score. After a furious struggle "Mathambo" opened the score for West Rand. The second was scored by "Danger." West Jackson Majombozi, Chief Induna.

Rhodesia Tour

The Maphuto F.C. will leave for Rhodesia on June 29. The ma-nagers of the touring team regret say that some players who vere picked have failed to get a hree weeks' leave from their em-ployers and therefore their places vill have to be taken over by

Following are Somerset East Tigers R.F.C. office bearers for this year; Messrs. J. T. Pieters, president; P. N. Mjadu, vice-president; S. L. F. Mayedwa, genral-secretary; R. M. Ngwendu, assistant-secretary; J. B. Lottring, senior team captain; S. S. Swaartbooi, vice-cap. some junior players.

The team now stands as follows:
Dithako (Al Die Hoekies) goalkeeper; Peter Makhafola (Boiling Water) right back; Frans Legodi (Look Around) left back; Davy Kgati Legodi (Short Division) left half back; Dudley Mokone (Motary; J. B. Lottring, senior team captain; S. S. Swaartbooi, vice-captain; J. N. Mhemhese, second team captain; J. S. Maju, vice-captain; T. F. Mjadu, treasurer and Committee members—A. N. Ngxashe and A. Ngciphe. Delegates to the Roller); W. Peterson (Swing Time). one) centre half; Samuel Legodi (Fish in Brackets) right half back); James Legodi (45 degrees) butside right; Dithsehla Mpha-hlele (Inch by Inch) inside right; George Legodi (George Mokhoo and A. Ngciphe. Delegates to the Non-European Rugby Board members—A. N. Ngxashe and A. Ngciphe. Delegates to the Non-European Rugby Board ar E. S. Banzana and V. T. F. Mjadu.—Secretary. nyane) centre forward and captain of the side: William Makhafola (Deliver Ngwana'ka) inside left; Aubrey Nthlane (Bantu Record) outside left. The team will be managed by Messrs. Obed Loydi and Dudley Mokone Legodi and Dudley Mokone Joh'hurg Amateur Boxing

RESULTS

Following are the results of soccer matches played at the Bantu Sports and Wemmer Manyeke (Blue Mountain) out-pointed Fred Sishaba (D O. C. C.) Johannesburg, last

> Bantu Sports Ground: Crocodiles beat Home Defenders 1—0 Garden Grasshoppers beat Berg-ville Lions 1—0. Waschbank Roses beat Rochdale Home Stars 4—2. Lucky Lads beat Watersmede Figers 1—0.

Wemmer Ground: Ladysmith Home Boys beat D. and D. Brothers 7-4. Mighty Greens beat Naughty Boys 1-0. Stone Break-Maughty Boys 1—0. Stone Break-ers beat Pimville Champions 1—0. London Walk Away played a 4—4 draw with Hungry Lions. Young Tigers walked over Wemmer Blue Birds. Ladysmith Home Boys beat Mighty Greens 6—2. Naughty Boys beat D. and D. Brothers 2—0. The Ladysmith Home Boys have not lost a single match and are on top of the log at present.

Boksburg plays at Bophelong

On Sunday May 27, Baker's Park Football Club of Boksburg, played a friendly game against the Early It is the opinion of some of the Birds of Bophelong at Vanderbijl It is the opinion of some of the c'ub leaders that the running of the tourrnament left much to be desired. Some boys were not included in the programme. The matching was done by two leading officials of the Association. The question of the running of the question of the running of the president and members of the president and member

question of the running of the tournament, it is stated, will take the lead in the next meeting the officials of Baker's Park F.C. for the visit. - by Abel Gonela.



YOU GET MORE AND SMOOTHER SHAVES WITH 'PAL' BLADES because they're Sharpened like a barber's razor.

DO AS MILLIONS DO TO-DAY



THE MODERN RAZOR BLADE At any storekeeper

Trade Enquiries only to:
HILL & MURRAY, LTD.
P.O. BOX 3070

TOHANNESBURG



SEIGEL'S

O u thusa ho fumana se molemo lijong tsa hau,

Hangata khaba ea pele ea oona e bolaea Lesokolla, Bohla, Nyooko, Pipitlelo le Hlooho e etsoang ke ntho tsena Moriana oa Mother Seigel's—o entsoeng o rekisoang South Africa lilemo tse fetang 50—ke moriana oa TLHAHO o nang le metsoako ea litlama, makhubalo le metso le lihoete tse 12 tse tumileng ka ho phekola. Ho tsoakoa hona ho mallafatsa moriana ona haholo o be o nallafatsa mali a motho ea o noang ho sitana le hona ho ntlafatsa moholu le sebete le liphio le mala a motho.

Hang motho o boela bophelong bo botle ba hae ba pele

Moriana oa Mother Seigel's o loketse ba baholo le ba bacha.

Likemising le mavenkeleng ka 2/- ha o rekoa, le ka 3/6 kapa ho ba etsi ba oona, P.O. Box 490, Port Elizabeth, 'me ho romeloe teke ka holimo ho lefella poso.

SHOE REPAIRERS

Get all your requirements from us. Fair Prices. - Top Quality Mail Orders Our Speciality. P.O. Box 154. - Phone 22-7754 S.A. MERCANTILE CO. LTD.,

JOHANNESBURG



Beautiful women have lovely teeth They use a

TOOTHBRUSH DENTISTS RECOMMEND THEM It's easy to remember-

T-for TEK for TOOTHBRUSH

ASK YOUR STORE FOR A TOOTHBRUSH Johnson & Johnson

(Pty.) Ltd.

OBTAINABLE FROM CHEMISTS EVERYWHERE

KING'S PILLS

BLOOD PURIFYING, STOMACH & GALL can be taken by

Men and Women Obtainable from all Chemists and Stores, 1/6 a bottle or 1/9 POSTAGE FREE direct from EBCON REMEDIES 196 MAIN STREET, JOHANNESBURG.

Metsoalle Elelloana!



Adrese es Mamasotho, ECONOMIC DRAPERS Tsebang ke nna Tailare ea banyali Mose kapa oa 313 Marshall Street. chenchi o fumanos ka Jeppestown. theko e bobebe

> JOHANNESBURG koo Jappe ha ho Tailare e phalang

MABASOTHO

Hape re na le diphahlo tsohle tsa basadi le tsa bana



Gore-Browne beat Barkly Road

High school in a fixture rugby match on Saturday, May 19 by

9-6 and also beat Olympics 8 nil.

on Saturday, recently. In the

second team matches Barkly Road

started with a dangerous rush

from both sides and although the

school was handicapped by the

absence of some of its players who

were not well. In spite of this set-

back the school team soon took

the offensive by concentrating on

line for an unconverted try and

C. Singapi.-Rugby Reporter.

APPROPRIATIONS "MONEY"

AFRICAN MUTUAL CREDIT ASSO-

CIATION. Ballots drawn for week-ending FRIDAY, 8th JUNE, 1951. Ballots for £50 loan (with suitable

ecurity) or cash value of £20 in

Johannesburg "D": Share No. D.7111; Share No. D.8876; Share No.

Johannesburg "E": Share No. E.112903; Share No. E.118462; Share No. E.119263; Share No. E.222112; Share No. E.115410; Share No. E.229429; Share

No. E.221824; Share No. E.229086; Share

East Rand: Share No. ERB, 1345. Pretoria: Share No. B.033; Share No.

West Rand: Share No. WRA.0238; Share No. WRA.1481. Bloemfontein 1/6/51: Share No. 5780, Cape Town 2/6/51: Share No. C.41725; Share No. A.52779; Share No. A.55170; Share No. C.46664; Share No. B.69185; Share No. C.46664; Share No. A.53429;

hare No. C.46664; Share No. A.53943 hare No. C.40004; Share No. A.5395; Share No. B.611172. Durban 1/6/51; Share No. A.7340; Share No. A.817; Share No. A.9590. East London 1/6/51; Share No.

Kroonstad: 1/6/51: A.M.A.B.S. Share

Paarl 1/6/51: Share No. A.83159;

Port Elizabeth 1/6/51: Share No

Worcester 2/6/51: Share No. A.73370.
Section II
Ballots for £250 loan with suitable security) or cash value of £100:
Kroonstad 1/6/51: Share No. 552.
All enquiries to be made to 24,
Mylur House, 114, Jeppe Street, Johannesburg. Tel: 34-1707/8/9.

THE PEOPLE'S COLUMNS

SUBSCRIPTION RATES, 12/- per | year, 6/- six months, 3/- three months. Write to The Bantu News Agency (Pty.) Ltd., P.O. Box 6663, Johannes-

IMPORTANT NOTICE

In order to assist readers the charge for Domestic advertisements (Births, Marriages, Deaths etc.) in these columns will now be 1d. per word, and the charge for trade advertisements will be 3d. per word. Please not that no advertisement will be published unless cash, nostal order expenses.

unless cash, postal order or cheque is sent with the advertisement. All correspondence to:-The Advertisement Manager, P.O. Box 6663, Johannesburg.

IN MEMORIUM

MPABANE.—In treasured memory of my dear mother, Mary Mpabane, who passed away on the 26th June 1944. Sadly missed by her daughter. Mrs. B. N. Nkwanyana and daughter. in-law, Dorothy and her sons, Baba, and Schimper.

MOTEE.—In loving memory of my dear daughter, Ntesang Dikeledi Christine, passed away to the mysterious beyond, at the Boksburg Hospital, 11th June, 1950. Ever remembered by her mother, Wilhemina Lydia cousing and relatives. Lydia cousins and relatives.—Inserted by Wilhemina Motee. 1018-x-16-6

THANKS

THANKS.—Mrs. S. E. Neakeni and family wish to tender their sincere thanks to all relatives and friends for their kind messages, letters, telegrams and beautiful floral tributes received during their recent bereavement. Special thanks to nurses and ministers who attended and ministers who attended.— Sannah Neakeni, 170, 2nd Street, Brakpan Location. 1024-x-16-6

THE FUNERAL OF MRS. ROSINA

MABOA
MRS. ROSINA MABOA passed away on the 1st Mya 1951. The funcral was on the 5th May, 1951. It was a very grand affair and about 600 people or more attended the funeral. We therefore take this opportunity of thanking all those who attended your kind co-operation and sympa-thy was not in vain.—Mr. O. Maboa. 1011-x-16-4

SITUATIONS VACANT

TEACHERS WANTED LADY SELBORNE HIGH SCHOOL APPLICATIONS are invited for three vacancies of assistant teachers in the above school for January 1952.

Preference will be given to graduates capable of offering most of the subjects listed below.

English. Tswana, Pedi. Zulu. Arithmetic, General Science, History

Applications accompanied by certified copies of recent testimonials should reach the Administrative Organiser, P.O. Box 564, Pretoria not

later than the 27th June, 1951.

WANTED. — BATLHAROS MISSION HOSPITAL, KURUMAN.—56 beds and district; Nurse Training Centre, Re-ires Resident Medical Superin tendent, (European or Non-European). Salary offered £500 p.a Furnished house, car and ambulance Apply to: The Secretary, P/B. 475, KURUMAN, C.P.

TEACHERS WANTED MODISE-SEKITLA SECONDARY SCHOOL

APPLICATIONS are invited for two vacancies of assistant teachers in the above school for January 1952 Preference will be given to graduates capable of offering the subjects listed below: Afrikasns, Tswana Arithmetic Courards na, Arithmetic, Geography.

Applications accompanied by certi-

fied copies of recent testimonials should reach the Administrative Organiser, P.O. Box 564, Pretoria not later than the 16th July, 1951.

WANTED. — Zulu-speaking qualified female teacher for term beginning 3 July, 1951. Apply: Superintendent. Holyrood School, P.O. Burntop, Piet Retief. 1012-x-23-6

WANTED

AFRICAN HEATERS AND TONGMEN FOR STEEL ROLL-ING MILL.

VERY GOOD SALARY.

Address:

DESMET,

REEF STEEL MILLS, P.O. BOX 130, BOKSBURG.

Sunday 17th 10 a.m.

Sunday 17th 12.30 p.m.

The Late Dr. Pixiey I. Ka Seme

CORPSE WILL LIE IN STATE ON SAT. 16TH.

FROM 5 P.M. AT ST. CYPRIANS CHURCH

185 ANDERSON STREET, JOHANNESBURG

FUNERAL SERVICE ST. CYPRIANS CHURCH.

CORTEGE WILL PROCEED TO NEWCLARE CEMERY

FROM CHURCH.

Funeral arrangements by African Funeral & Burial Society Ltd.

14 Mylur House, 114 Jeppe Street, Phone 34-1707

NATIONAL SERVICE AT BANTU MEN'S

SOCIAL CENTRE, ELOFF STREET.

SITUATIONS VACANT

NATIVE WITH OWN CAR OR VAN hardworking man, Phone 51-4886.

Bethlehem Municipality VACANCIES NATIVE CONSTABLES

VACANCIES NATIVE CONSTABLES
AND CLERK
APPLICATIONS, on the Council's
official application form, are invited
for the appointment of Native
Constables and a Native Clerk at the Location.

The salary scale attached to this

cost-of-Living Allowance.

The successful applicants will be required to do such duties as may be entrusted to them by the Administrative. Head of them by the Administrative.

trative Head of the Location De-In the application kindly state

In the application kindly state race, age, previous experience and state of health. Any testimonials, if available should attached.
Applications, marked "Native Constables" or "Native Clerk," must reach the undersigned not later than 12 noon on THURSDAY, 14TH JUNE 1951.—O. S. WARREN, Town Clerk, Bethlehem. 6th June, 1951. x-16-6

Bethlehem Municipality VACANCY: NON-EUROPEAN NURSE APPLICATIONS. to be submitted on the official application form of the Town Council, are hereby invited for the appointment of a duly quali-fied Non-European General Nurse in the Bethlehem Location, on a salary grade of £84 x 12—£120 per annum, plus Cost-of-Living Allowance, plus uniform allowance.

Certificates in maternity and other nursing experience will be a recom-

The successful appplicant will be required to perform all such duties as may from time to time be allotted to her by the Medical Officer of Harith.

Certified copies of certificates and testimonials must accompany the official application form. A bedroom with a bathroom, will be made available free of charge to the successful

Sealed applications, endorsed "Non-European Nurse" will be received by the undesigned up to 12 noon on THURSDAY, 14th JUNE, 1951.—O. S. WARREN, Town Clerk, Bethlehem, 6th June, 1951. x-16-6

KROONSTAD UNITED BANTU

SCHOOL
TEACHERS WANTED. — One male, several female. Must be fully qualified and Sotho speaking. State qualifications and where trained, and give fications and where trained, and give a record of past experience, if any. State also if you can commence duties in July or in February of next year. No application will be considered unless accompanied by two testimonials—one from your present post or institution, and one from the minister of your church. Enclose stamped envelope. Manager. P.O. Box 310, Kroonstad. x-23-6

WANTED.—Two qualified teachers one D.R. Church the other Methodist. Apply with recent testimonials. Able to teach Southern Solino and both official languages. Enclose a stamped and addressed envelope. Duttes start July 1951. Apply to: Principal, Bantu United School, P.O. Box 91, Edenville, O.F.S.

KILNERTON NORMAL COLLEGE,-Vacancy for African teacher to teach Sepedi and Music to Higher Certifi. cate Teachers Course. Graduate pre-ferred. Duties to start on 31st July, 1951. Applications should be sub-mitted as soon as possible, to: Princi-pal. Kilnerton Normal College. Private Bag 26, Pretoria.

AFRICAN NURSE, fully qualified for general nursing and maternity work Riverside Clinic and maternity ward Apply: Principal, Kilnerton Institu-tion, Private Bag 26, Pretoria.

REQUIRED NATIVE NURSE AID or a girl to train in Dispensary work must have a good knowledge of English and be Venda speaking also. Apply in writing to the Matron, The Salvation Army Dispensary, Private Bag 193, P.O. Sibasa, Northern Tagaranal

MISCELLANEOUS BUILDING MATERIAL

Timber, flooring, shelving, doors, windows, lime, cement, round poles and split poles and other building materials. Prices on application: H. PERES and COMPANY, Market Street West, Fordsburg. Phone: 33—2429, P.O. Box 6419, Johannes-burs.

DRIVING: Learn to drive with Brokers. the Anglo-American Driving School (division of "Drive-A-Car School of Motoring". .. Expert .. Instructors, under European supervision. Latest Model Cars, fitted with dual safety controls. Lessons at all times, including Sundays. Own practice and reversing grounds. Each lesson guaranteed one full hour. Enquiries 12a Moseley Buildings, corner President and Rissik Streets Phone: 22-8625.

MISCELLANEOUS YOUR

PHOTOGRAPH

CAN be enlarged to any size you wish. Send in to us your favourite picture, no matter how small it is, and let us enlarge it to any size you require. We can also colour your photo and frame it for you, to make a beautiful standing or hanging picture. We also offer you quick service in developing and printing your in developing and printing your

Obtain all your photographic requirements from us. Write to:-

The Practical Home Instructors,

P.O. Box 3067, Johannesburg. Fortnightly - T.C.

DON'T just watch the Bantu World grow. Help it grow yourself.

LIVESTOCK AND MEAT INDUSTRIES CONTROL BOARD IS HEREBY NOTIFIED that ! LOUIS MASHOBOT DUBE intend to apply to the Livestock and Meat Industries Control Board for registration as a butcher and a quota in respect of a butcher's business which I propose to conduct at Hold-ing No. 73, Winterveld Agricultural Holdings, district of Pretoria. Any person who has any objections against the establishment of the proposed business may lodge such objections with the General Manager of that Board (P.O. Box 1357, Presented within 28 days of the Sections).

HAWKERS SHOPKEEPERS

toria) within 28 days of the first publication of this notice.—L. M. Dube. x-23-6

We have 10,000 pairs of trousers in all sizes and colours, including Gaberdine, Tropical, Worsteds Black and Blue serge. Send a Postal Order for 31/6 with your name and address, and you will receive a pair of Maytex trousers. Max Lewis (Maytex) and Co. (Pty.) Ltd., 50A Market Street, Jehannesburg.

A CONSIDERABLE number of fully paid up shares in the Bantu Bus Service Limited, a Company carrying on an excellent business as proprietors of a Bus Service between Nancefield Station, Jabavu and Moroka Locations, as well as other Locations. For further information apply to the Advertiser, P.O. Box 1744, Johannesburg.

BANTU INFORMATION BUREAU, 284 Merlin House, 49 Simmonds Str., Johannesburg, is open for enquiries regarding anything concerning the non-European. Call in and see us. Your best friend is in charge.

LOST

LOST.—Doctor's Bag missing. Reward £10. Phone 22-2819. x-16-6

LISTEN!!

Bring the "Bantu World" to EVERY home EVERY week of the year. There's something the family.

ALFRED'S DRIVING SCHOOL .-Head Office 255 Vermeulen Street Pretoria. We put you through the test in the shortest possible time. Branch Office:— 976 Gallant Street, Lady Selborne. Call at the Head

EVATON .- Anybody willing to sell his Stand for cash in Evaton, please consult M. P. MOLOTSI, 821 Tenth Street, Germiston.

New and Secondhand roofing iron (Zinc). Also other building material, new and second hand. Cheapest prices. Pricelists free Inquire: Abragam and Llondore, 7, Rawbon St., Ophirton, Johannes-

SEND US 200 OR MORE USED STAMPS and receive vaulable gift. H. R. LAKS, Box 42, M.H.S., New York, U.S. America.

The African Estate and Inquiry Agency Co. (Pty.) Ltd. Mortgage

Consult us for:— Buying and Selling of Properties, Borrowing of Monies, Building Contractors, Bookkeepers, Live Stock Dealers and etc

Our Agency has properties for sale at the following places: Pretoria and Suburbs: Alexandra Township. Sophiatown: Newclare; Pimville (Nancefield); Kliptown and its Surburbs; Evaton Native Township and Coloured Section: Cape Province: Clemont Native Township (Durban Natal): Rustenburg and etc. Natal); Rustenburg and etc. For further particulars write direct

HEAD OFFICE 60-11th STREET, BENONI LOC., BENONI TVL, PHONE 54-3652

1016-x-2-6

FOR SALE PLOTS FOR SALE

10 MORGEN PLOTS in Native area 13 miles from De Wildt station and 28 miles from Pretoria. Apply: LURIE BROS., Phone 10, De Wildt.

FOR SALE over 1,000 second hand sheets of steel ceiling, 3id, per square foot. Strippings and second hand doors. Phone 30245, 264 Christoffel Street, Pretoria West, x-26-6

1940 BUICK 8 FOR SALE in perfect condition. Built in radio 4 new tyres. Must be seen to be appreciated Phone 61-1633.

NATIVE AREA—EVATON SITUATED IN ADAMS ROAD, being Lot 1149 Evaton, in extent approx 1 acre. To be sold by Public Auction on TUESDAY 19th JUNE, at 11 a.m. at ARTHUR MEIKLE and CO., LTD., Property Salerooms, 101 Fox Street, Johannesburg. x-16-6

LEGAL NOTICES EDICTAL CITATION

JOSEPHINA PHOFI (nee Mope) of the address below, give notice to my husband. Andreas Phofi, whose whereabouts I do not know, and who deserted me maliciously in February. 1936, that unless he returns to me on or before June 16, 1951, I shall take steps to dissolve the marriage between us in a court of law.—J. Phofi, 570, Mblongo Street, Western Nativa Township. Native Township x-26-5-9-6

NNA, JOSEPHINA PHOFI ('maMope) os aderese e boletsoeng tlase mona, ke tsebisa mogats'aka. Andreas Phofi, eo ke sa tsebeng moo a leng teng, eo a ntihalileng ka bolotsana ka February, 1936, gore ga a sa khutlele go nna ka June 16, 1951. kapa ka pele go nako eo ke tla nka boga-ka pele go nako e to go kgaola lenyalo le le magdreng a rona kgotleng ea tlhalo,—J. Phofi 570, Mhlongo Street, Western Native Township

EDICTAL CITATION

JOCCOBETH RATHEBE (nee Molobi) give notice to my husband, David Rathebe, who deserted me on or about September 1938 and whose fruitful three-quarter movements whereabouts I do not know, that untrack that made K. Bonani to cross the less he returns to me on or before July 7, 1951, I shall take steps to dis-July 7, 1951, I shall take steps to dis-solve the marriage between us in a court of law.—J. Rathebe. 69, Francis that made the final score 8 nil.

The Gore Browne teams are:

Ist Team: C. Masiza, K. Bonani
S. Mantshi, F. Ndurro, O. Ntwasa
T. Mgijima, J. Cagwe, C. Masiza,
S. Mantshi, F. Ndurro, O. Ntwasa
T. Mgijima, J. Cagwe, C. Masiza,
S. Sitole (Capt.), C. Tyutu, H.
Mnyande, B. Sigwela, S. Gumenge, D. Makatala, T. Mtyeku.
2nd Team: Mabengeza, Yaka,
Mhlabeni, Cossie, Memani
Makoma Gori
W. Maria Gori
W. Maria

MOTAUNG whose present where-abouts are unknown and who deserted me on January 23, 1946, that u less he returns to me MINAH MOTAUNG (born Hlatshwayo) at 55, 15th Avenue, Alexandra Township, Johannesburg, on or before July 16, 1951, I will take steps to of property existing between us.

NGAZISA U EPHRAIM MOTAUNG ongaziwa lapho akhona manje owangishiya ngomhlaka 22 ku January,
1946, ukuthi ngaphandle koba abuyele kimina MINAH MOTAUNG
(uMa-Hlatshwayo) wase 55, 15th
Avenue, Alexandra Township, Johannesburg, ngaphambi komhlaka 16 ku
July, 1951, noma ngalelosuku, ngizothatha inyathelo lokuphelisa umshado wethu esislanyeel ifa lethu kudo wethu esihlanyeel ifa lethu ku-wona 1019-x-30-6

ASTHMA

KATLEHO E MAKATSANG EA UNIKASMA

"Unikasma" E ATLEHILE KA MO-KHOA O MAKALITSENG. Ka lebaka hoba "Unikasma" e thusa mothe ang ho kokobetsa bohloko ba lefu la lets'oea le likhathatso tse ling tse fu-manoang likahareng tsa phefumoloho ea mothe kajeno bakuli ba lokela ho ba sebete, ba khobe matsoafo hore ha a sa tla hlola ba feheloa. ba hema habohloko, ba khameha ba hema, ba bile ba khohlela ka ho khathatsoa ke

efu lena la lets'oea la Asthma. Likemisi li na le "Unikasma" li e rein it for EVERY member of kisa 4/6 botlolo. Ha e le sio ngolla hang ho Unichem Laboratiries (Pty. Ltd., P. O. BOX 80, WYNBERG, C. P. o tlatseletse ka sheleng chelete ebe 5/6 ho tle ho lefelloe le poso.

EYE SUFFERERS CONSULT US Do you suffer from bad eye sight? Can you read small letters? Office for further information. Have your eyes examined by a qualified Optician, Latest type of frames just arrived.

Optical repairs done. Righthouse's Opticians And Chemists.

71, Leveday Street (between Jeppe and Bree Street), JOHANNESBURG MAIL ORDER BUILDING MATERIAL. and at 114 Jeppe St. near Corner Sauer Street,

Chat

Black hair, in particular, gels sun-burned quickly. The sun, wind and water bake it dry and leave the nair dull, brittle and hard to manage. KURLEX replaces the protective oils that the sun, wind and water took away and makes it easy to set as

Hair

Get a 1/6 tin from the Chemis or store, anywhere or send 18 penny stamps for a tin PYODENT C5. P.O. Box 3463, Johannesburg.

AMACAMA OKUHLABELELA WORDS ONLY 6/-AMACAMA OKUHLABELELA TONIC SOLFA 8/-OBTAINABLE FROM

The Bantu News Agency (Pty.)

P.O. BOX 6663, JOHANNESBURG

when you buy



you buy the best

100% PURE WOOL Made in England and in France

Sole Reps.: AFRICAN SALES CO. (PTY.) LTD., BOX 7261, JOHANNESBURG

Monthly ouys this famous 'Gallotone" portable Gramophone fitted with British Garrard Spring Motor.

FREE 44-PAGE FURNITURE CATALOGUE NO. 55 JUST ISSUED.

Write for your copy to-day and please mention your exact requirements.

(PTY) LTD.



P.O. BOX 650 (77 PLEIN ST.) CAPE TOWN

"A healthy childbirthand such a fine baby..."

This father is happy now, because he was wise before the baby was born. He kept a bottle of 'DETTOL' in the house, and when the time came the nurse used it to prevent infection. 'DETTOL' is used in homes and hospitals everywhere to guard against the danger of infection at childbirth.

NOTE: Always look for this bottle when you buy 'DETTOL'

Do as the Doctor tells you -

and use Small size 1/1, Medium 1/11, Large 3/4, REGD. Reckitt & Colman (Africa) Ltd., P.O. Box 1097, Cape Town.

Queen Beauty

Once she was thin and weak, and no one wanted to take her out. Now she has a fine, well-rounded body, her health is good, and she enjoys a happy life. Everyone admires her. Dr. Williams Pink Pills helped to give her the new, rich blood which is the true foundation of health and beauty. In the same way thousands of people all over the world have felt better after taking Dr. Williams Pink Pills. If you need a tonic they will do you good, too.

Don't accept anything else in place of the genuine

EVERYONE'S TONIC FOR THE BLOOD AND NERVES



my beautiful complexion





For Health and ENERGY: BOURNVILLE CO

Drink a cup of Bournville Cocoa morning and evening and you, too, will enjoy Health and Energy. It only costs for a 1-lb. tin-56 big cups full of rich food !



PROFESSIONAL BOXING POSTPONEMENT

Llexandra Football Assohas agreed to have the ma. between them and the Johannisburg African Football Actor atton replayed on Sunday, June 17, despite the fact that they were not to blame for the abandoning the first match. The Alexandra team was

Phone Bookings 35-9551 THE MIGHTIEST OF ALL MOTION PICTURES

A Cecil B, de Mille Masterpiece Victor Mature and Hedy Lamarr be of great interest.

IN GORGEOUS TECHNICOLOUR

FOR 1 WEEK ONLY

---commencing---Monday 18th June

___TO___

Saturday 23rd June NOTE PLAYING TIMES:-Monday to Friday 3 Shows Daily

at 2.30 p.m., 6 p.m. and 8.30 SATURDAY 5 SHOWS:at 10 a.m.-12.30 p.m. 2.30 p.m., 6 p.m. and 9 p.m.

Usual Prices of Admittance 0

Book your seats in advance to avoid disappointment

JAPA vs Alexandra Promoters To Carry On Discussions With Board

THE TOURNAMENT SPONGORED BY THE TRANSVAAL ASSOCIATION FOR NON-EUROPEAN PROFESSIONAL BOXING AND WHICH SHOULD HAVE BEEN HELD AT THE BAleading 2—1 when the refered NTU MEN'S SOCIAL CENTRE JOHANNESBURG THIS FRIDAY, abandoned the game. 6 DEPENDING ON NEGOTIATIONS STILL PENDING BETWEEN CERTAIN BOXERS AND THE PROMOTING BODY.

By A. X.

posed depend on the availability the opinion that he will have to of the Bantu Men's Social Centre defend it aginst the present No. Hall. In the meantime, consultations will proceed between the tively, the winner of an eliminations. promoters and the Board of Contion bout between Kid Sweetie trol. Kid Sweetie and Young Jake (Jacob Ntuli).

is most likely that the pro- champion in a non-title scrap. gramme will include two Trans-

Provision has also been made for a warm-up fight for Kid Snow-ball. South African flyweight with King Kong for the Transvall champion who will be required heavyweight title at present va-

LEMANA WINS

BASKETBALL

Doornspruit at Lemana on May 5;

and Bethesda at Bethesda on May

Morgen); and Mary Shole (Hungry

Lion). The other six also deserve

special mention for good play .-

EAST LONDON

RESULTS

'rolled by Mr. Roetz, referee. The

game was clean and up to the

mark. The teams were Welsh High

was between Basuto United vs.

D. C. Mohlamme.

he following teams this Vocesan at Lemana on April 14: Chaiso at Lemana on April 21;

The Lemana Institution basket-

These two dates which are pro- Control and the promoters are of Confirming the report which appeared in these columns on May his sensational knockout over the

Negotiations will be opened with vaal title bouts the light and the parties concerned and the heavyweight divisions and the necessary steps taken to bring the other bouts on the programme will question of the S.A. flyweight championship to a head.

defend his title in the very near cant before King Kong is given the future. As to whom he is going to defend his title against, is questionable but the various Boards of ship also vacant.

In a game that was void of spectacular movements, Orlando High with most of their players absent, beat Albany by 5 points to nil.

S. Nisepe, the Tvl. Pro-vince hooker, held his own among the inexperienced Albany forwards. When Swallows met Pirates

who defeated them convincingly by 6 points to 3 the spectators were treated to a bright Failure of the Swallows

Stars to appear on the field robbed them of a game that was virtually theirs. Pirates lost many a golden opportu-nity by trying to break through the Swallows stonewall defence. This was due to individualism shown by most of Pirates players.

Venterspost did not turn up for their fixture mach against

After the last match the teams to represent Transvaal at the 13th Inter-Provincial tourney at Port Elizabeth were &

Tvl. Inter-District Tennis Competition

The Transvaal Bantu Lawn Tennis Union has decided to hold its Inter-District competition for the Baloyi Trophy at the Pimville stadium courts. Johannesburg as from Sanday, July 1, 1951, stated Mr. H. H. Mavi. general secretary of the Union, in an interview with The Bantu World. 13'l team played and won against 19. Lemana leading scorers are: Maggie Kadiege (Marks of Progress); Joyce Matiokane (Hey

than June 30. Last year's winners All affiliated sub-unions are re- are the Central District Tennis quested to send representative Association.

The Orange Free State side that played a 1-1 draw last Saturday and lost 3-1 on Sunday against Transvaal at the Bantu Sports Ground hopes to beat the Transvaal when they meet in the Moroka-Baloyi Cup competitions.

"We are not very much disappointed we shall be though if we On May 19, soccer clubs played matches at Rubusana Park, East London. The first match was conlose on Saturday. July 14 when we meet them in the S.A.A.F.A. fixtures." said Mr. J. Nyaku. Their team he said, was picked from the northern section of the Orange Free State. The southern zone was also playing. This is to enable the O.F.S. selectors to see leading players before they choose the O.F.S. side for Moroka-Baloyi com-

School vs. XI Experience and the score was 1-1. The second match There were no spectacular movements in both matches apparently due to the biting cold on both days. There were flashes of brilliance by Khomo. Msikinya and Siloto, whose scoring provided the Shooting Star under Mr. Njotini. usual surprises associated with the TAF.A. side during these inter-This was an interesting game inprovince matches.

deed and ended with the score being 3-3.—Leopold Jongie L. J. The O.F.S. side comprised: K. Begoor (captain). J. Borman (vice-captain); P. Mogorosi; L. Monatisa; M. Mokotedi. Petersen; M. Marais; T. Monchusi; T. Lephaka; J. Letsoarn; W. Siyo; L. Mancoe; J. Nyaku and A. Mothupi. This team was accumpanied by Z. Morabe, manager. J. Chaane, secretary; H. P. Mokeena. assistant se-

The T.A.F.A. side was: G. Khomo, captain; P. Mabila; G. Makatalele; L. Msikinya; C. D. Msikinya; A. Shongwe; E. B Maruping; L. Mpe; M. Siloto; R. Mapeke and L. Mtimkulu.

Transvaal

The Transvaal representative side to the 13th Inter-Provincial Rugby tournament to commence announced on Sunday, June 10 as

Merriman A. Vabaza captain Olympics): E. Miya, vice-captain Swallows); fullbacks S. Moroe (Swallows); Infloacks S. Moroe (Olympics); D. Ngqavana (Tembu United; wings P. Ncaca (Oly-mpics); A. D. Brown (Orlando); centres R. Kota (Olympics); E. Yekani (Olympics); Mbekeni (Orlando); flyhalves R. Xhelo Olympics); G. Qumza (Swallows); rumhalvas N. Yase (Wallabies)

Rossette Ndziba (Orlando); for-wards Russel Ndziba P. Makubu (Olympics): V. Veto (Wallabies); A. Ngetyengwana (Luipaardsvlei); H. Toni (Orlando); J. Malgas (Swallows); S. Ntshepe (Orlando); T. Tsewu (Swallows); W. Mzondeki (Swallows); Allen Vabaza (Oly-mpics). Mr. Sam Ntshekisa is manager of the team and Messrs. Robert M. Resha I. B. Vabaza and M. Nvangiwe are delegates to the South African Board Meeting. The team leaves Johannesburg

y train on June 27.



Our picture shows the late Mr. ed a better and Leonard "Ding Ding" Kitsa, who wards the end. was a popular sportsman on the Rand. For many years he was a member of the well-known Naughty Boys F.C. for which he Naughty Boys F.C. for which he played until his recent death in a lohannesburg Hospital. His brother, Sydney "Shordex" Kitsa has led many sides of the J.B.F.A. and is an active member of the association having started to play of the late Mr. will be accepted on payment of a fine of 7s. 6d.—by Fulcrum.

Transvaal Four-Ball Championships

team for P.E. Ditsebe and Swartz Eliminated

The Transvaal Four-Ball Knockout championships continued on June 30 at the Sangotsha at the Germiston non-European golf course on Sunday June 10, ground, Port Elizabeth was Golfers were among last weekend's sportsmen who continued their Golfers were among last weekend's sportsmen who continued their games despite the cold weather.

Third Round

E. Sedibe and L. Marukoane beat

SPORTS FROM BLOEMFONTEIN

Blue Birds F.C. beat King's Cup L. Harrison and J. Magomezulu at XI 4-2 in a fixture match for the Sanderson Trophy on Saturday, dick v. J. Gumbi and S. Bogopane May 26 at Masenkeng ground, at 10.15 a.m. Bloemfontein.

The game was hardly three minutes, when Moeca looped from the right the ball within the sighteen yards area. Lekontloane enticed the the 'keeper and netted with a header. King's Cup pressed ard and netted a penalty. Gabole (centre-forward) broke through King's Cup defence and netted the second goal. After halftime Moeca netted two for Blue Birds. ed a better and systemtic game to-

Free State Golf Open

The Free State golf open will be played over the Humewood Bantu Golf Course. Bloemfontein on August 5 and 6. The entry fee is

R. Molefe Enters BMSC Tennis managed to subdue A. V. Hoskins, Semi-finals twice holder of the B.M.S.C. title.

Sikakane and Richard Mogoai will contest the right to enter semi-finals today. Saturday, June 16. Ralph ("Skippper") Molefe, the veteran Transvaal tennis star enveteran Transvaal tennis star en-tered the semi-finals of the B.M.S.C. singles championships in A" Division: R. D. Molefe beat M. Jajbay 4-6, 7-5, 6-3. S. Sikakane Johannesburg, when he supris-ingly beat M. Jajbay, Stein's con-queror, on Saturday, June 9. beat A. V. Hoskins 1-6, 6-2, 6-2. "B" Division: I. Ngwenya beat W. Tshabalala 14-12. 6-3. M. Mpa

Sam Thoabala, holder of the Alexandra "B" Division title, lost to Ebenezer Buti after leading 5-2 in the final set. S. Sikakane

W. Tshabalala 14-12, 6-3, M, Mpambela lost to A. Mofoka 3-6, 5-7, E. Buti beat S. Thoabala 2-6, 6-2, 6-5.—Sebataladi.

FURNITURE

ON VERY EASY TERMS. BEDROOM SUITES 7/6 per Week DINING ROOM SUITES at 7/-per Week

CHESTERFIELD SUITES 6/6 per Week KITCHEN SCHEME 5/- per Week STOVES COMPLETE 5/ per Week BEDS AND WARDROBE 5/- per Week

Free Delivery, Reduce your cost of living by Furnishing with us. Everything for the Home. PREMIER FURNISHERS LTD.

(inc. J. Dembo and Co:) 52, Plein Street (next door Old Church) JOHANNESBURG.

The tournament was characterised by the elimination of last A. Modiako and P. Msomi 4—3; J. year's winners. Ronney Ditsebe Gumbi and S. Bogopane beat S. and Mathews Swartz, in the third Mokone and J. Twala 5-3; J. round.

Full results.

Mokone and J. Twala 5-3; J. Mnguni and S. Mafeteng beat M. Skosana and M. Makatini l up Bob Nkuna and I. Kopperdick beat R. Ditsebe and M. Swartz 5-4. Fourth Round

E. Sedibe and L. Marukoane beat
I. Masiya and S. Malinde 5—3; S.
Motsadi and J. Matsabo beat J.
Nkosi and R. Twala 1 up; L. Khathide and K. Madlanga beat J.
Vilakazi and B. Mabena 5—3; L.
Harrison and J. Mngomezulu beat
B. Mohlala and J. Mokone 5—4;
B. Mohlala and J. Mokone 5—4;
Mokati and S. Bogopane
beat D. Motaung and S. Bogopane
beat D. Motaung and B. Masike
6—4; B. Nkuna and I. Kopperdick
beat J. Mnguni and S. Mafeteng

The semi-finals of this competition will be held at the same venue on Sunday June 17. The draw is: S. Motsabi and J. Matlabu v.

New Look Stars Win At Teyateyaneng

The New Look Stars F.C. of Vereeniging played at Teyateya-neng, Basutoland recently and the results were in their favour: "A" division 3-1; "B' division 2-2. "G" division 6-1.

The Morning Stars of Teyateyafor his side King's Cup who played a better and systemtic game towards the end.

From State Golf Open

The Modern State State Golf Open

The Modern State Golf Open

T K. Mankoe; A. Letseleha and J. Mokwena. — Sim Mothuba



200 Quality Shaves from COLGATE



COLGATE-PALMOLIVE-PEET, LTD. Peet, Ltd.
Trade enquiries: Colgate-Palmelive-

WEEKLY

It Only Takes

2 Minutes

To Open an Account

And You May

Pay Over

WE TRUST . YOU

ENJOYMENT 00 DUAL Obtainable from all grocers in bags of 25lbs., 10lbs., Manu-

Your Skin Reveals Your Natural Beauty this time of the year, dry skin face and hands calls for daily care with Giyoo-Lemon WINTER CREAM.

The non-greacy emollient.

Works wonders with dry skin. For a Glamorous Complexion Glyco-Lemon VANISHING CREAM Power Base. For Night Use Glyco-Gream COLD CREAM. Cleansing and Soothing. From all Chemist and Stores. In two sizes. CONTROLLED PRICES: Large size 2/9 1/9 Each. om The S. White Manfacturing Co. (Pty.), Ltd., P.O. Box 3850. Johannesburg.

facturers: PREMIER MILLING CO., LTD., JOHANNESBURG.



Suggestion For Fund-Raising Campaign To Send Grant sending him overseas for test and experience? South Africa Bantu

The Wimbledon Lawn Tennis Championships in which amateur hampions, from all over the wor.d, compete for the highest because, for the first time in the ennis honours, are due to begin in England on June 25.

This and on June 25.

This are the highest because, for the first time in the championships, a rolling.

Grant Khomo a schoolmaster.

when a maiden becomes a wife



She is beginning the happiest time of her life. She wants to be healthy and beautiful for her husband. So she should take FELUNA PILLS. They will keep her blood strong. She will be happy and lovely. FELUNA PILLS are a special medicine for women. They fight against pains and tiredness, give strength for work and play.

> 40 Feluna Pills cost 3/3 20 Feluna Pills cost 1/9



Khomo Overseas

This year's tournament has pecial interest, not only for non-furopeans in South Africa but, also for Negroes in America

Making his second bid for world nonours. His first attempt was in 1949 when, after qualifying in test tournaments, he was eliminated in the first round by Jack

Megro woman champion, Miss Grant Khomo, a schoolmaster by profession. is South Africa's Bantu champion. — Sebataladi.

East London Rugby Results:

In an Non-European Inter-Provincial Rugby match played in East London on Saturday. June 9.

test tournaments, he was ted in the first round by Jack Harper of Australia. London on Saturday, June 9, Eastern Province beat Border by

Samaai has since gained more eight points (one goal one penalty) experience and, according to to nil.-SAPA. reports from preliminary tournaments, he is holding his own against some of the leading overseas players. He came very near winning an important singles title in the Surrey Grass Courts championships where he was beaten in the final by C. Spychala, former Polish Davis Cup player.

Among the white South Africans, at present also seeking nonours in Europe, Samaai has, o far, played against Leon worgarb, the fourth ranking menber of the S. A. Davis Cup team whose "cannonball" service is recognised as the best in South Africa. Samaai lost 3—6, 7—9, after leading 7—6 and 40—30 in the second set.

Perhaps Samaai's greatest chievement in the present tour has been the elimination of Geoff Paish, Britain's number two player 6-3, 4-6, 6-3, in the third round of the Surrey Hard Courts championships. He also beat George Godsell, British ex-international in the first round nternational, in the first round

And now, what about our own Grant Khomo? How about starting a fund with a view to

Commonsense and HÆMORRHOIDS

Why tolerate prolonged pain and distress when there is the well-tried ManZan, available for immediate self-application? ManZan is only for hæmorrhoids. It is a healing, antiseptic ointment which quickly eases pain, soothes irritation and then tones up the swollen, congested parts to promote relief. Easy and hygienic to use with the simple nozzle applicator. Price 3/6 from chemists and storekeepers everywhere.

ManZan "HAMORRHOIDS A PRODUCTS OF E. C. De WITT & CO. (S.A.) LTD.

Printed by the Proprietors. The Bantu World (Pty) Ltd., and published by the Bantu News Agency (Pty) Ltd:, both of 11 Newclare Road, Industria, Johannesburg:

AFRICANS

LATEST NEWS WINTER SCHEMES Comprising 1 COAT

1-SUIT 1 PR SHOES. 2 PRS SOX 2 Sets Underwear.

Weekly FOR

of the following have just arrived. SUITS:-Pinheads, Birdseye, Stripes, Diagonals.

SPORTSCOATS: Herringbone, Check, Plains, Tweeds. TROUSERS: Blue, Fawn, Grey, Worsted and Tsotsi.

LARGE WINTER RANGES

SHIRTS: JERSEYS SHOES. SOX, COATS, UNDERWEAR.

TERMS! 1. Tsotsis

2. Harlem-Style

EASY

TERMS!

LADIES'

3. Finest Quality

5. No References Required

4. Good Values

6. Free Alterations

6 Months EASY . TERMS

COATS, JEEPS, TOPPERS,

DRESSES, UNDERWEAR,

PAY AS YOU WEAR-FROM:

CORNER KLEIN AND DE VILLIERS STS. (OPPOSITE UNION GROUNDS) JOHANNESBURG.

TEMPLES AFRICAN BRANCH 2ND. AVE. WYNBERG

OPPOSITE WYNBERG POLICE STATION.

Collection Name: BANTU WORLD, newspaper, 1935-1955

PUBLISHER:

Publisher: The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa

Location: Johannesburg

©2015

LEGAL NOTICES:

Copyright Notice: All materials on the institutional repository of The Library, University of the Witwatersrand are protected by South African copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the copyright owner.

Disclaimer and Terms of Use: Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.

People using these records are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, The Library, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website.

This document forms part of the holdings of The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.